



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	2. XII 2014. god.
KLASIFIKACIONI BROJ:	24-5/14-2
VEZA:	
EPA:	652 XXV
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-2760/4
Podgorica, 27. novembar 2014. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. novembra 2014. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu s članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 i "Službeni list CG", br. 88/09, 39/11 i 25/12), ovaj zakon donese po skraćenom postupku iz razloga koji su sadržani u obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr **RAŠKO KONJEVIĆ**, ministar unutrašnjih poslova i dr **MILOŠ VUKČEVIĆ**, generalni direktor Direktorata za bezbjednosno zaštitne poslove i nadzor u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

**ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA**

Član 1

U Zakonu o unutrašnjim poslovima („Službeni list CG”, br. 44/12 i 36/13) u članu 9 stav 1 mijenja se i glasi:

„Za direktora Policije (u daljem tekstu: direktor) može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i posebni uslov da ima najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom, od čega najmanje pet godina na rukovodećim radnim mjestima u Policiji, sudu ili državnom tužilaštvu.”

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Za pomoćnika direktora Policije može biti postavljeno lice koje ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom, od čega najmanje tri godine na rukovodećim radnim mjestima u Policiji, sudu ili državnom tužilaštvu.”

Dosadašnji st. 6, 7 i 8 postaju st. 7, 8 i 9.

Član 2

U članu 10 stav 1 tačka 6 poslije riječi „građana“ dodaju se riječi: „visokog bezbjednosnog rizika“.

Tačka 7 mijenja se i glasi:

„7) obezbjeđivanje određenih ličnosti, objekata i prostora;“.

Tačka 11 briše se.

Dosadašnje tač. 12 i 13 postaju tač. 11 i 12.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Policijski poslovi obavljaju se primjenom policijskih ovlašćenja.“

Član 3

Poslije člana 12 dodaje se novi član koji glasi:

„Obavljanje policijskih poslova van dužnosti

Član 12a

U cilju zaštite života i bezbjednosti građana i imovine, policijski službenik je dužan da obavlja policijske poslove i kad nije na dužnosti.

U slučaju iz stava 1 ovog člana policijski službenik će, bez odlaganja, obavijestiti neposrednog rukovodioca organizacione jedinice Policije u koju je raspoređen, o obavljenim policijskim poslovima.“

Član 4

U nazivu člana 13 riječ „mjera“ zamjenjuje se riječju „sredstava“, a u stavu 1 riječi: „mjere prinude, odnosno upotrebljavati samo“ brišu se.

Član 5

Član 16 mijenja se i glasi:

„Fizičko i pravno lice ima pravo da podnese pritužbu na rad policijskog službenika kad smatra da je policijski službenik u vršenju policijskih poslova povrijedio neko njegovo pravo ili mu nanio štetu, najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je nastala šteta, odnosno povrijeđeno neko njegovo pravo.

Policijska je dužna da podnosiocu pritužbe dostavi pisani odgovor, u roku od 30 dana od dana prijema pritužbe.

Podnosiocu pritužbe omogućuje se učešće u postupku provjere i utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi sa pritužbom.

Ukoliko podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom iz stava 2 ovog člana ili ne dobije odgovor u roku od 30 dana, podnositelj pritužbe se može obratiti Ministarstvu, u roku od 15 dana od dana prijema odgovora, odnosno istekom tog roka.

Način postupanja po pritužbama iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.”

Član 6

U nazivu člana 20 poslije riječi “zadržavanje” dodaju se riječi: “lica lišenih slobode i zadržanih lica”.

U st. 1 i 2 poslije riječi “slobode” dodaju se riječi: ”i zadržanih lica”.

Član 7

Član 22 mijenja se i glasi:

„Obezbjeđivanje određenih ličnosti, objekata i prostora

Član 22

Određivanje ličnosti, objekata i prostora iz člana 10 stav 1 tačka 7 ovog zakona, čiju zaštitu vrši Policijska, način obezbjeđivanja, kao i druga pitanja od značaja za obezbjeđivanje ličnosti, objekata i prostora, utvrđuje Vlada.“

Član 8

Član 23 mijenja se i glasi:

„U cilju obavljanja policijskih poslova policijski službenici imaju policijska ovlaštenja utvrđena ovim i drugim zakonom.

Policijska ovlaštenja, u smislu ovog zakona, su:

- 1) prikupljanje i obrada ličnih i drugih podataka;
- 2) utvrđivanje identiteta lica i istovjetnosti predmeta;
- 3) pozivanje;
- 4) privođenje;
- 5) privremeno ograničenje slobode kretanja;
- 6) davanje upozorenja i izdavanje naredjenja;
- 7) upotreba tuđeg saobraćajnog sredstva ili sredstva veze;
- 8) privremeno oduzimanje predmeta;
- 9) zaustavljanje i pregled lica i predmeta;
- 10) javno obećanje nagrade;
- 11) snimanje na javnom mjestu;
- 12) policijsko opažanje, odnosno opserviranje;

- 13) upotreba sredstva prinude;
- 14) sprovođenje specijalnih policijskih radnji.“

Član 9

U članu 30 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno, policijski službenik koji nema posebna znanja iz stava 1 ovog člana može prema maloljetniku primijeniti policijska ovlašćenja, ukoliko to zahtijevaju razlozi hitnosti, do dolaska policijskog službenika iz stava 1 ovog člana.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 4 ovog člana, policijska ovlašćenja prema maloljetnom licu primjenjuju se bez prisustva roditelja ili zakonskog zastupnika, u prisustvu predstavnika organa nadležnog za socijalnu i dječju zaštitu, u slučaju kad postoji osnov sumnje da je roditelj ili zakonski zastupnik učinio krivično djelo ili prekršaj na štetu maloljetnog lica.“

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

Član 10

U članu 33 stav 1 poslije riječi „službenik“ zarez i riječi: „u izvršavanju službenih zadataka,“ brišu se.

Član 11

U članu 37 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Policijski službenici mogu da prikupljaju podatke neposredno, po sopstvenoj inicijativi ili na osnovu naloga državnog tužioca ili suda, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku.“

Član 12

U članu 38 stav 2 poslije riječi „prikupljati“ dodaju se riječi: „korišćenjem javno dostupnih izvora,“.

Član 13

Član 39 mijenja se i glasi:

„Organi, pravna i fizička lica iz člana 38 stav 2 ovog zakona, dužni su da na zahtjev Policije omogućće uvid, odnosno dostave podatke o kojima vode evidenciju u okviru svojih nadležnosti i ovlašćenja, a koji su Policiji potrebni za izvršavanje zakonom propisanih poslova i ovlašćenja, u roku koji je određen u zahtjevu.

Uvid u podatke iz stava 1 ovog člana o kojima evidencije vode državni organi i organi državne uprave, vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Uvid u podatke drugih subjekata iz člana 38 stav 2 ovog zakona, elektronskim putem Policija može izvršiti ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži: pravni osnov za korišćenje podataka, koji podaci su potrebni, za koju svrhu, dovoljan broj podataka potrebnih za utvrđivanje identiteta lica, odnosno istovjetnosti predmeta, do kad postoji ograničenje prava lica da zna da su njegovi podaci korišćeni i upozorenje da je otkrivanje sadržaja zahtjeva iz stava 1 ovog člana i odgovora na zahtjev krivično djelo.

Izuzetno, u slučaju da se zahtjev iz stava 1 ovog člana koristi za pokretanje ili nastavak krivične istrage neće se obrazlagati razlozi za pokretanje, odnosno nastavak istrage.

Policija može da prikuplja podatke na osnovu sudskog naloga ili naloga državnog tužioca od bilo koga, uključujući i finansijske institucije i telekomunikacione operatere, bez navođenja razloga i svrhe za koju se podaci traže.“

Član 14

Čl. 40, 41, 42 i 43 brišu se.

Član 15

U članu 44 stav 1 tačka 14 mijenja se i glasi:

“14) privremeno oduzetim, izgubljenim i nađenim predmetima;”.

Član 16

U članu 45 stav 2 poslije riječi „evidencije,“ dodaju se riječi: „u propisanom roku“.

Član 17

U članu 46 stav 2 poslije riječi: “ovog člana“ dodaju se zarez i riječi: “osim roka za podatke iz evidencije o daktiloskopiranim licima,”.

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Lični podaci brišu se iz svih evidencija za lice koje je pravosnažnom sudskom odlukom oslobođeno krivične odgovornosti za određeno krivično djelo, kao i za lice protiv kog je pravosnažnom presudom tužba odbijena ili krivični postupak za određeno krivično djelo obustavljen.“

Član 18

Poslije člana 46 dodaje se novi član koji glasi:

„Blokiranje podataka

Član 46a

Kad rok za čuvanje podataka iz evidencije iz člana 44 stav 1 tačka 12 ovog zakona istekne, podaci iz te evidencije će biti blokirani.

Nakon blokiranja u smislu stava 1 ovog člana, podaci se čuvaju:

- deset godina za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora do jedne godine;
- trideset godina za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju do osam godina; i
- pedeset godina za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju dužem od osam godina.

Policijskim službenicima i nadležnim državnim organima će se dozvoliti pristup blokiranim podacima samo za potrebe krivične istrage za krivično djelo čiji učinilac se goni po službenoj dužnosti ili u drugim slučajevima koji se odnose na obezbjeđivanje nacionalne bezbjednosti ili ustavnog poretka, ako je to neophodno za izvršavanje njihovih zakonom utvrđenih ovlašćenja.

Po isteku rokova iz stava 2 ovog člana, blokirani podaci se brišu.

Način pristupanja blokiranim podacima propisuje Ministarstvo.“

Član 19

U članu 47 stav 1 poslije riječi „ovlašćenja“ tačka se briše i dodaju riječi: „i do tih podataka nije moguće doći na drugi način ili bi njihovo pribavljanje zahtijevalo nesrazmjerno visoke troškove.“

Član 20

Poslije člana 49 dodaju se novo potpoglavlje i četiri nova člana koji glase:

„2a. Utvrđivanje identiteta lica i istovjetnosti predmeta

Uslovi za provjeru identiteta lica

Član 49a

Policijski službenik utvrđuje identitet lica:

- 1) koje ulazi u objekat ili prostor koji obezbjeđuje Policija;
- 2) koje treba lišiti slobode, dovesti, zadržati ili uputiti nadležnim organima;
- 3) od koga prijeti opasnost za druga lica ili imovinu;
- 4) nad kojim se vrši pregled;
- 5) koje se zatekne u tuđem stanu ili drugim prostorijama ili u prevoznom sredstvu u kojem se vrši pregled, ako je provjera identiteta potrebna;
- 6) koje se zatekne u prostoru ili u objektu na kojem je privremeno ograničena sloboda kretanja, ako je provjera identiteta potrebna;
- 7) za koje je iz bezbjednosnih razloga neophodno utvrditi identitet;
- 8) koje bez opravdanog razloga prikuplja podatke o licu, objektu ili prostoru u kojem se nalazi ličnost koju Policija obezbjeđuje;
- 9) koje može da obezbijedi podatke korisne za obavljanje policijskih poslova;
- 10) koje svojim ponašanjem, radnjama i zadržavanjem na određenoj lokaciji ili u određenom trenutku daje razlog za sumnju da je dijete ili maloljetno lice bjegunac od kuće ili obrazovne ustanove ili je izgubljeno;
- 11) koje je očigledno bespomoćno, a utvrđivanje njegovog identiteta je neophodno u cilju pružanja pomoći;
- 12) na opravdan zahtjev službenog lica u smislu Krivičnog zakonika, zaposlenog u državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne samouprave, odnosno lokalne uprave, pravnih i fizičkih lica.

Opravdanim zahtjevom iz stava 1 tačka 12 ovog člana, smatra se zahtjev iz kojeg se može utvrditi da su podaci o identitetu lica potrebni za zakonito postupanje službenih lica i zaposlenih, odnosno pravnih ili fizičkih lica ili im je povrijeđeno neko pravo.

Policijski službenik je dužan da upozna lice, na njegov zahtjev, sa razlogom provjere njegovog identiteta, osim ako zakonom nije drukčije propisano.

Način utvrđivanja identiteta lica

Član 49b

Utvrđivanje identiteta lica iz člana 49a ovog zakona, sprovodi se uvidom u njegovu ličnu kartu ili uvidom u drugu javnu ispravu sa fotografijom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, utvrđivanje identiteta može biti sprovedeno i na osnovu izjave lica čiji je identitet utvrđen.

Lica čiji se identitet utvrđuje

Član 49c

Utvrđivanje identiteta preduzima se prema licu:

- 1) koje ne može da dokaže svoj identitet u skladu sa članom 49b ovog zakona, ili se sumnja u vjerodostojnost lične karte ili druge javne isprave sa fotografijom;
- 2) za koje postoje podaci da planira, odnosno priprema izvršenje krivičnog djela ili prekršaja.

Identitet se utvrđuje korišćenjem podataka iz evidencija, primjenom metoda i upotrebom sredstava kriminalističke taktike i tehnike, medicinskim ili drugim odgovarajućim vještačenjem, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Policija je ovlašćena da u cilju utvrđivanja identiteta lica objavi crtež, snimak ili opis lica, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Kad okolnosti nalažu, Policija je ovlašćena da javno objavi fotografiju nestalog lica, lica koje o sebi ne može ili ne želi da da istinite podatke ili fotografiju leša nepoznatog lica.

Utvrđivanje istovjetnosti predmeta

Član 49d

Utvrđivanje istovjetnosti predmeta sprovodi se shodnom primjenom čl. 49a i 49b ovog zakona kad je u postupku potrebno utvrditi obilježja i svojstva predmeta, kao i utvrditi odnos između lica ili događaja i predmeta.

Policija može javno da objavi fotografiju, crtež, snimak ili opis predmeta ako je to od značaja za uspješno vođenje postupka utvrđivanja istovjetnosti predmeta.“

Član 21

Poslije člana 52 dodaje se novo potpoglavlje i pet novih članova koji glase:

„3a. Privođenje i privremeno ograničenje slobode kretanja

Privođenje

Član 52a

Policijski službenik privodi:

- 1) lice za koje treba utvrditi identitet u skladu sa članom 49c stav 1 ovog zakona;
- 2) lice iz člana 50 stav 4 ovog zakona.

Lice se privodi u službene prostorije Policije.

Lice se privodi u vremenu od šest do 22 časa.

Izuzetno, kad je privođenje neophodno radi vršenja policijskih poslova koji ne trpe odlaganje, lice se može dovesti i van vremena iz stava 3 ovog člana.

Privođenje može biti preduzeto najranije tri časa prije određenog roka za privođenje ako se izvršava na području u kojem je lice zatečeno.

Kad se privođenje vrši van područja na kojem je lice zatečeno, može trajati najduže šest časova.

Lica na koja se ne primjenjuju odredbe o privođenju

Član 52b

Odredbe člana 52a ovog zakona ne primjenjuju se prema licu čije je kretanje znatno otežano zbog bolesti, starosti, trudnoće i prema licu za koje se opravdano pretpostavlja da bi se privođenjem bitno pogoršalo njegovo zdravlje.

O činjenicama iz stava 1 ovog člana, policijski službenik koji vrši privođenje odmah će obavijestiti neposrednog starješinu.

Odredbe o privođenju ne primjenjuju se prema licu koje obavlja takve poslove koji se ne smiju prekidati sve dok mu se ne obezbijedi odgovarajuća zamjena.

O privođenju iz člana 52a ovog zakona, odnosno o primjeni odredaba st. 1 i 3 ovog člana, odlučuje neposredni starješina policijskog službenika koji vrši privođenje, a ako se za razlog saznalo tek na licu mjesta, policijski službenik o tome, bez odlaganja, obavještava svog nadležnog starješinu.

Prava lica koje se privodi

Član 52c

Policijski službenik je dužan da lice koje privodi, prije privođenja upozna sa razlozima preduzimanja te radnje i o pravu da obavijesti člana porodice ili drugo lice.

O privođenju djeteta ili maloljetnog lica policijski službenik će odmah obavijestiti roditelja, staratelja, lice kojem je dijete ili maloljetno lice povjereno na čuvanje ili predstavnika organa nadležnog za socijalnu i dječju zaštitu.

Privremeno ograničenje slobode kretanja

Član 52d

Policijski službenik može privremeno ograničiti pristup, kretanje ili zadržavanje u određenom prostoru ili objektu ili zadržati lice u određenom prostoru ili objektu:

- 1) ako postoji opasnost za život ljudi ili imovinu;
- 2) radi sprječavanja izvršenja krivičnog djela ili prekršaja;
- 3) radi pronalaženja i hvatanja učinilaca prekršaja.

Privremeno ograničenje pristupa, kretanja ili zadržavanja u određenom prostoru ili objektu može trajati samo do ostvarenja cilja radi kojeg se ovlašćenje primjenjuje, a najduže 12 časova, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Zadržavanje lica u određenom prostoru ili objektu može trajati samo do ostvarenja cilja radi kojeg se ovlašćenje primjenjuje, a najduže šest časova, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Kad to dopuštaju okolnosti, policijski službenik će saopštiti razloge sprovođenja radnji iz stava 1 ovog člana.

Kriminalističko taktičke radnje za sprovođenje ovlašćenja privremenog ograničenja slobode kretanja

Član 52e

Ovlašćenje privremenog ograničenja slobode kretanja iz člana 52d ovog zakona, sprovodi se kriminalističko taktičkim radnjama koje čine: blokada, racija, zasjeda, potjera i pregled određenih objekata i prostora.“

Član 22

U članu 53 stav 1 tačka 1 riječ „lice“ zamjenjuje se riječima: „svoju bezbjednost ili bezbjednost drugog lica“.

Član 23

Poslije člana 56 dodaju se novo potpoglavlje i sedam novih članova koji glase:

„5a. Privremeno oduzimanje predmeta, zaustavljanje i pregled lica i predmeta, javno obećanje nagrade, snimanje na javnom mjestu i policijsko opažanje, odnosno opserviranje

Uslovi za privremeno oduzimanje predmeta

Član 56a

Policijski službenik, u cilju sprječavanja izvršenja krivičnog djela ili prekršaja, privremeno oduzima predmet ako:

- 1) okolnosti slučaja, priroda i svojstva predmeta ukazuju da je predmet namijenjen za izvršenje krivičnog djela ili prekršaja;
- 2) je to neophodno radi zaštite opšte bezbjednosti;
- 3) je predmet moguće upotrijebiti za samopovređivanje, napad, bjekstvo, skrivanje ili uništavanje dokaza da je učinjen prekršaj.

Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta

Član 56b

Policijski službenik izdaje potvrdu o privremeno oduzetom predmetu.

Potvrda iz stava 1 ovog člana, sadrži podatke o privremeno oduzetom predmetu po kojima se predmet razlikuje od drugih predmeta, kao i podatke o licu od koga je predmet oduzet.

Čuvanje privremeno oduzetih predmeta

Član 56c

Kad čuvanje privremeno oduzetih predmeta u prostorijama Policije nije moguće ili je povezano sa znatnim poteškoćama, takvi predmeti mogu se čuvati u drugom prostoru, odnosno mogu se smjestiti ili obezbijediti na drugi odgovarajući način, do odluke nadležnog organa, osim ako zakonom nije drukčije propisano.

Privremeno oduzeti predmet će se vratiti licu od koga je oduzet, kad prestanu razlozi za oduzimanje, ako zakonom nije drukčije propisano.

Lice iz stava 2 ovog člana, poziva se da predmet preuzme u roku koji ne može biti kraći od 30 dana.

Bliži način oduzimanja, čuvanja i postupanja sa privremeno oduzetim predmetima propisuje Ministarstvo.

Zaustavljanje i pregled lica i predmeta

Član 56d

Policijski službenik je ovlašćen da zaustavi i izvrši pregled lica i predmeta koje lice nosi sa sobom kad je to neophodno:

- 1) da se obezbijedi zaštita opšte bezbjednosti;
 - 2) radi pronalaska predmeta podobnih za napad ili samopovređivanje;
 - 3) radi obezbjeđenja ličnosti, objekata i prostora iz člana 10 stav 1 tačka 7 ovog zakona.
- Pregledom lica iz stava 1 ovog člana, smatra se spoljni pregled odjeće i obuće.

Pregled predmeta koje lice nosi sa sobom obuhvata pregled predmeta koji su kod lica ili u njegovoj neposrednoj blizini.

Pregled lica mora vršiti lice istog pola, osim kad je neophodan hitan pregled lica radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad ili samopovređivanje.

Prilikom pregleda lica i predmeta, policijski službenik je ovlašćen da koristi tehnička sredstva i službenog psa.

Ukoliko policijski službenik prilikom pregleda lica i predmeta utvrdi da postoje okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti pretres, izvršiće pretres, u skladu sa zakonom.

Javno obećanje nagrade

Član 56e

Policijska je ovlašćena da javno obeća nagradu za dato obavještenje, radi pronalazjenja nestalog lica.

Policijska je ovlašćena da javno obeća nagradu za data obavještenja i iz drugih opravdanih razloga, kad su obavještenja građana potrebna u obavljanju policijskih poslova.

Javno obećanje nagrade može se objaviti preko medija ili na drugi pogodan način.

Policijska je dužna da javno opozove obećanu nagradu kad dođe do traženih obavještenja.

Pravo na nagradu iz st. 1 i 2 ovog člana, ne pripada licu koje je dalo obavještenje za koje je obećana nagrada, ukoliko Policijska već raspolaze tim podacima.

Policijski službenici i članovi njihovih porodica nemaju pravo na nagradu.

Snimanje na javnom mjestu

Član 56f

U cilju sprječavanja krivičnih djela za koja se goni po službenoj dužnosti, sprječavanja, otkrivanja, pronalazjenja i hvatanja učinilaca prekršaja kao i obezbjeđivanja dokaza za vođenje prekršajnog postupka, Policijska može da snima javna mjesta uređajima za audio ili audiovizuelno snimanje.

Policijska može da vrši snimanje ili fotografisanje javnog skupa, ako postoji opasnost da će prilikom javnog okupljanja doći do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i imovine.

Policijska je dužna da namjeru o snimanju iz st. 1 i 2 ovog člana, prethodno objavi u medijima najkasnije 24 časa prije početka snimanja.

Policijsko opažanje, odnosno opserviranje

Član 56g

U cilju provjere dobijenih obavještenja i sačinjavanja predloga, odnosno inicijativa za preduzimanje mjera u skladu sa zakonom, policijski službenik je ovlašćen da putem policijskog opažanja, odnosno opserviranja prikuplja obavještenja i podatke od značaja za utvrđivanje osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo ili prekršaj.

Opserviranje se vrši na javnim mjestima dostupnim za pristup, bez zadiranja u privatnost bilo kog lica.“

Član 24

U članu 57 stav 1 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

“1a) ručni sprej sa nadražujućim dejstvom;”.

Tačka 2 mijenja se i glasi:

“2) službena palica;”.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Sredstva iz stava 1 ovog člana, upotrijebiće se kad je to neophodno radi zaštite bezbjednosti ljudi, odbijanja napada i sprječavanja bjekstva ako se davanjem upozorenja ili izdavanjem naređenja ne može izvršiti službeni zadatak.“

Dosadašnji st. 2, 3, 4 i 5 postaju st. 3, 4, 5 i 6.

Član 25

U članu 58 stav 2 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

“1a) ručni sprej sa nadražujućim dejstvom;”.

Član 26

U članu 59 stav 4 riječ „tri“ zamjenjuje se riječju „pet“.

Član 27

Poslije člana 61 dodaje se novi član koji glasi:

„Ručni sprej sa nadražujućim dejstvom

Član 61a

Ručni sprej sa nadražujućim dejstvom se može upotrijebiti ako su ispunjeni uslovi za upotrebu fizičke snage, osim u slučajevima savladavanja pasivnog otpora.“

Član 28

Član 62 mijenja se i glasi:

“Službena palica

Član 62

Službena palica se može upotrijebiti ako su blaži načini upotrebe fizičke snage i ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom bezuspješni ili ne garantuju uspjeh.

Udarci službenom palicom ne nanose se u predjelu glave, vrata, kičmenog stuba, grudnog koša, trbušnog zida, genitalija i zglobova, osim kao krajnja mjera.

Prema licima mlađim od 14 godina, očigledno bolesnim i iznemoglim licima, licima sa teškim invaliditetom i ženama čija je trudnoća vidljiva, službena palica se može upotrijebiti samo ako neko od tih lica vatrenim oružjem, oruđem ili drugim opasnim predmetom ugrožava svoj život, život policijskog službenika ili život drugog lica.

Izgled i bliže karakteristike službene palice propisuje Ministarstvo.“

Član 29

U članu 63 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

“Upotreba sredstava za vezivanje lica koja su već lišena slobode po bilo kom osnovu, ne smatra se upotrebom sredstava prinude u smislu ovog zakona.”

Član 30

U članu 65 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

“1) su ispunjeni uslovi za upotrebu fizičke snage, ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom ili službene palice;”.

Član 31

U članu 71 stav 1 poslije riječi „snage“ dodaju se zarez i riječi: „ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom“, a riječi: „istjerivanja lica iz zatvorenog prostora“ zamjenjuju se riječima: „oslobađanja zatvorenog prostora od lica“.

Član 32

Član 77 mijenja se i glasi:

„Upotrebom vatrenog oružja, u smislu člana 73 stav 1 tačka 4 ovog zakona, smatra se upotreba vatrenog oružja radi odbijanja napada vatrenim ili drugim oružjem, opasnim oruđem ili predmetom kojima se može ugroziti život, napad od strane dva ili više lica ili napad na mjestu i u vrijeme kad se ne može očekivati pomoć.

Napadom oružjem na policijskog službenika, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se i samo potezanje vatrenog ili drugog oružja, opasnog oruđa ili predmeta kojima se može ugroziti život, kao i pokušaj da se ono potegne.

Potezanjem, u smislu stava 2 ovog člana, smatra se pokret vatrenim oružjem ili drugim oružjem, opasnim oruđem ili predmetom kojima se može ugroziti život, radi njegovog donošenja ili stavljanja u položaj za upotrebu, a pokušajem potezanja smatra se pokret učinjen prema oružju iz stava 2 ovog člana.”

Član 33

U članu 79 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno, policijski službenik neće uputiti upozorenje i upozoravajući pucanj iz stava 1 ovog člana, ako je ugrožen njegov život ili život drugih lica ili bi se dovelo u pitanje izvršenje službenog zadatka.“

Član 34

Poslije člana 80 dodaje se novi član koji glasi:

„Upotreba vatrenog oružja kad je vozilo u pokretu

Član 80a

Policijski službenik ne smije upotrebljavati vatreno oružje prema vozilu u pokretu, osim ako se to vozilo koristi sa ciljem ugrožavanja života ili bezbjednosti policijskog službenika ili drugog lica ili ako se iz tog vozila upotrebljava vatreno oružje sa ciljem ugrožavanja života ili bezbjednosti policijskog službenika ili drugog lica.“

Član 35

Član 83 mijenja se glasi:

„Specijalne policijske radnje

Član 83

Policijski službenici mogu, u vršenju policijskog posla, izuzetno od odredaba člana 157 Zakonika o krivičnom postupku, za operativne potrebe, sprovoditi određene policijske radnje, ako je očigledno da se drugim radnjama neće postići cilj policijskog posla.

Policijske radnje u smislu stava 1 ovog člana, su:

- 1) osmatranje;
- 2) praćenje;
- 3) klopka.

Podaci prikupljeni primjenom radnji iz stava 2 ovog člana mogu se koristiti:

- 1) za potrebe izviđaja i istrage; i
- 2) radi zaštite bezbjednosti građana i imovine, sprječavanja vršenja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja, održavanja javnog reda i mira, obezbjeđivanja javnih okupljanja i drugih policijskih poslova.

Odluku o primjeni radnji iz stava 2 ovog člana donosi pomoćnik direktora Policije koji je nadležan za policijske poslove za čije obavljanje je neophodno sprovesti ove radnje.

Policijske radnje iz stava 2 ovog člana mogu trajati neprekidno do 24 časa ili sa prekidom u trajanju do 48 časova.“

Član 36

Član 88 mijenja se glasi:

“Nivoi i zvanja policijskih službenika

Član 88

Zvanja policijskih službenika razvrstavaju se u dva nivoa, i to:

- 1) Nivo 1:
 - a) glavni policijski inspektor, viši policijski inspektor I klase, viši policijski inspektor, samostalni policijski inspektor, policijski inspektor I klase, policijski inspektor i mlađi policijski inspektor;
 - b) stariji policijski narednik I klase, stariji policijski narednik i policijski narednik;
 - c) stariji policajac I klase, stariji policajac i policajac.
- 2) Nivo 2:
 - a) glavni policijski savjetnik;
 - b) viši policijski savjetnik I klase;
 - c) viši policijski savjetnik;
 - d) samostalni policijski savjetnik;
 - e) policijski savjetnik.

Član 37

Poslije člana 88 dodaje se novi član koji glasi:

„Uslovi za sticanje zvanja

Član 88a

Uslovi za sticanje zvanja policijskih službenika u okviru nivoa 1 su:

- 1) **glavni policijski inspektor** – VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom u policijskom zvanju;
- 2) **viši policijski inspektor I klase** – VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje osam godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom u policijskom zvanju;
- 3) **viši policijski inspektor** – VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom u policijskom zvanju;
- 4) **samostalni policijski inspektor** - VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom u policijskom zvanju;
- 5) **policijski inspektor I klase** - VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom u policijskom zvanju;

6) **policijski inspektor** - VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom u policijskom zvanju;

7) **mlađi policijski inspektor** - VIII nivo kvalifikacije obrazovanja, završen pripravnički staž i položen stručni ispit za rad u državnim organima;

8) **stariji policijski narednik I klase** - V nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima sa višom stručnom spremom u policijskom zvanju;

9) **stariji policijski narednik** - V nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima sa višom stručnom spremom u policijskom zvanju;

10) **policijski narednik** - V nivo kvalifikacije obrazovanja, završen pripravnički staž i položen stručni ispit za rad u državnim organima;

11) **stariji policajac I klase** - IV nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima sa srednjom stručnom spremom u policijskom zvanju;

12) **stariji policajac** - IV nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima sa srednjom stručnom spremom u policijskom zvanju; i

13) **policajac** - IV nivo kvalifikacije obrazovanja, završen pripravnički staž i položen stručni ispit za rad u državnim organima.

Uslovi za sticanje zvanja policijskih službenika u okviru nivoa 2 su:

1) **glavni policijski savjetnik** - VIII nivo kvalifikacije obrazovanja, najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom i položen stručni ispit za rad u državnim organima;

2) **viši policijski savjetnik I klase** - VIII nivo kvalifikacije obrazovanja, najmanje osam godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom i položen stručni ispit za rad u državnim organima;

3) **viši policijski savjetnik** - VIII nivo kvalifikacije obrazovanja, najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom i položen stručni ispit za rad u državnim organima;

4) **samostalni policijski savjetnik** - VIII nivo kvalifikacije obrazovanja, najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom i položen stručni ispit za rad u državnim organima; i

5) **policijski savjetnik** - VIII nivo kvalifikacije obrazovanja, najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom i položen stručni ispit za rad u državnim organima.”

Član 38

Član 89 mijenja se i glasi:

„Zvanja policijskih službenika iz člana 88 ovog zakona, raspoređuju se u skladu sa zakonom u sljedeće platne razrede:

- glavni policijski inspektor i glavni policijski savjetnik od 8 do 6 platnog razreda;
- viši policijski inspektor I klase i viši policijski savjetnik I klase od 10 do 8 platnog razreda;
- viši policijski inspektor i viši policijski savjetnik od 12 do 10 platnog razreda;
- samostalni policijski inspektor i samostalni policijski savjetnik od 14 do 12 platnog razreda;
- policijski inspektor I klase i policijski savjetnik od 17 do 15 platnog razreda;
- policijski inspektor od 19 do 17 platnog razreda;

- mlađi policijski inspektor od 21 do 19 platnog razreda;
- stariji policijski narednik I klase od 24 do 22 platnog razreda;
- stariji policijski narednik od 26 do 24 platnog razreda;
- policijski narednik od 28 do 26 platnog razreda;
- stariji policajac I klase od 31 do 29 platnog razreda;
- stariji policajac od 33 do 31 platnog razreda; i
- policajac od 35 do 33 platnog razreda.“

Član 39

Naziv člana 90 mijenja se i glasi: **“Uslovi za sticanje višeg zvanja i gubitak stečenog zvanja“**, a u stavu 1 tačka 3 riječ „prethodnom“ briše se.

Član 40

Poslije člana 90 dodaje se novi član koji glasi:

„Sticanje višeg zvanja na osnovu volonterskog rada

Član 90a

Policijski službenik koji ima najmanje četiri godine radnog iskustva na policijskim poslovima sa IV1 nivoom kvalifikacije obrazovanja, nakon stečenog V nivoa kvalifikacije obrazovanja, obavljenog volonterskog rada u Ministarstvu ili Policiji i položenog stručnog ispita može steći zvanje policijski narednik.

Policijski službenik koji ima najmanje šest godina radnog iskustva na policijskim poslovima sa IV1 i V nivoom kvalifikacije obrazovanja, nakon stečenog VII nivoa kvalifikacije obrazovanja, obavljenog volonterskog rada u Ministarstvu ili Policiji i položenog stručnog ispita može steći zvanje mlađi policijski inspektor.“

Član 41

Član 91 mijenja se i glasi:

„Policijska obuka

Član 91

Lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u Policiji, u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa, dužna su da se osposobe za obavljanje policijskih poslova kroz policijsku obuku.

Obuku iz stava 1 ovog člana, sprovodi organizator obrazovanja odraslih koji ima licencu za rad, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja.

Bliži sadržaj i način sprovođenja policijske obuke propisuje Ministarstvo.”

Član 42

U članu 92 stav 1 poslije alineje 5 dodaje se nova alineja koja glasi:

„ – dežurstvo;“.

Dosadašnja alineja 6 postaje alineja 7.

Član 43

Poslije člana 96 dodaje se novi član koji glasi:

„Naknada u slučaju smrti policijskog službenika ili člana uže porodice

Član 96a

U slučaju smrti policijskog službenika, njegovoj užoj porodici pripada jednokratna novčana pomoć u iznosu od 12 neto zarada policijskog službenika ostvarenih u posljednjem mjesecu.

U slučaju smrti policijskog službenika, njegov supružnik i djeca imaju pravo na rješavanje stambene potrebe.

U slučaju smrti člana uže porodice, policijskom službeniku pripada jednokratna novčana pomoć u visini od šest neto zarada policijskog službenika ostvarenih u posljednjem mjesecu.

U slučaju kad su dva ili više članova uže porodice policijski službenici, pravo na pomoć iz stava 3 ovog člana, ostvaruje samo jedan član porodice.

Užom porodicom, u smislu ovog zakona, smatraju se roditelji, supružnik i djeca.”

Član 44

U članu 100 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Policijskom službeniku koji u skladu sa posebnim propisom ostvari pravo na starosnu penziju može se dodijeliti zaslužna značka i/ili kratkocijevno vatreno oružje.“

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Izgled zahvalnice i zaslužne značke, vrste poklona, kao i način dodjele nagrade, priznanja, zaslužne značke i kratkocijevnog vatrene oružja propisuje Ministarstvo.“

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 45

U članu 101 stav 3 poslije riječi „komisiju” briše se zarez i dodaju riječi: ”(u daljem tekstu: zdravstvena komisija),”.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Mjerila za utvrđivanje posebne psihofizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u zvanju policijskog službenika na određenom radnom mjestu i psihofizičke sposobnosti policijskog službenika za dalje obavljanje poslova, kao i sastav i način rada zdravstvene komisije propisuje Ministarstvo, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja.“

Član 46

Poslije člana 101 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Obaveza provjere posebne psihofizičke sposobnosti

Član 101a

Na obrazloženi predlog doktora medicine ili neposrednog rukovodioca, policijski službenik je dužan da se, u svrhu provjere posebne psihofizičke sposobnosti, podvrgne i vanrednom kontrolnom zdravstvenom pregledu.

Privremena spriječenost za rad

Član 101b

Policijski službenik u slučaju privremene spriječenosti za rad dužan je da vrati službenu značku, službenu legitimaciju, oružje i drugu opremu koja mu je povjerena za obavljanje poslova dok traje privremena spriječenost za rad.

Službena značka, službena legitimacija, oružje i druga oprema oduzeće se policijskom službeniku ako ih ne vrati u skladu sa stavom 1 ovog člana.

Policijskom službeniku u slučaju privremene spriječenosti za rad ne pripada mjesečna naknada za odvojeni život.

Raspoređivanje na drugo radno mjesto

Član 101c

Policijski službenik može se privremeno ili trajno rasporediti na drugo radno mjesto čiji se poslovi vrše u istom zvanju kao poslovi radnog mjesta sa kojeg se policijski službenik raspoređuje.

Policijski službenik može se, zbog potreba rada, organizacije poslova ili racionalizacije troškova, privremeno rasporediti i na radno mjesto čiji se poslovi vrše u neposredno nižem zvanju od zvanja koje policijski službenik posjeduje, pri čemu zadržava sva prava koja mu pripadaju na radnom mjestu sa kojeg je raspoređen.

Privremeno raspoređivanje traje najduže dvije godine, poslije čega policijski službenik ima pravo da se vrati na radno mjesto na kojem je radio prije raspoređivanja.

U slučaju iz st. 1 i 2 ovog člana, nije potrebna saglasnost policijskog službenika.“

Član 47

U članu 103 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Policijskom službeniku koji je, na lični zahtjev, trajno raspoređen ili je zasnovao radni odnos van mjesta prebivališta ne pripadaju troškovi iz stava 1 ovog člana.“

Član 48

Član 103a mijenja se i glasi:

„Policijski službenici u zvanju glavni policijski inspektor, viši policijski inspektor I klase, viši policijski inspektor, samostalni policijski inspektor, glavni policijski savjetnik, viši policijski savjetnik I klase, viši policijski savjetnik i samostalni policijski savjetnik, dužni su da podnesu izvještaj o imovini i prihodima, kao i imovini i prihodima bračnih i vanbračnih supružnika i djece koja žive u zajedničkom domaćinstvu, u skladu sa posebnim zakonom.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana dostavlja se i Ministarstvu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. O podacima iz izvještaja Ministarstvo vodi evidenciju.

Kontrolu dostavljenih podataka o imovini i prihodima policijskih službenika vrši posebna organizaciona jedinica Ministarstva nadležna za unutrašnju kontrolu rada Policije.

Sadržaj i način kontrole imovine i prihoda policijskih službenika za koje se vodi evidencija propisuje Ministarstvo.“

Član 49

Poslije člana 103a dodaje se novi član koji glasi:

“Reorganizacija

Član 103b

Kad se zbog izmjene unutrašnje organizacije Ministarstva donosi novi ili vrši izmjena postojećeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, raspoređivanje policijskih službenika vrši se na radna mjesta koja odgovaraju njihovom nivou kvalifikacije obrazovanja i za koja ispunjavaju druge propisane uslove.

Prilikom raspoređivanja policijskih službenika iz stava 1 ovog člana, uzimaju se u obzir poslovi na kojima su ranije radili, a prednost imaju policijski službenici koji imaju bolje ocjene rada u posljednje tri godine.”

Član 50

U članu 106 stav 1 tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) odbijanje ili odlaganje izvršenja službenog naređenja, neizvršavanje službenog naređenja ili omalovažavanje naređenja neposrednog rukovodioca, nadležnog državnog tužioca ili lica koje rukovodi izvršenjem službenog zadatka, izdatog u vršenju ili povodom vršenja policijskih poslova;”.

U tački 17 poslije riječi “dužnošću” briše se tačka-zarez i dodaju riječi: „ili bez pisanog odobrenja ministra ili lica koje on ovlasti;”.

Poslije tačke 20 dodaje se šest novih tačaka koje glase:

- „ 20a) nepodnošenje predloga za privremeno udaljenje;
- 20b) davanje izjava i saopštenja bez odobrenja ministra ili lica koje on ovlasti;
- 20c) korišćenje potkape bez jasno vidljivog broja ili bez odluke nadležnog rukovodioca, odnosno saglasnosti ministra ili lica koje on ovlasti;
- 20d) nepodvrgavanje vanrednom kontrolnom zdravstvenom pregledu;
- 20e) nedostavljanje izvještaja iz člana 103a stav 1 ovog zakona;
- 20f) davanje netačnih podataka u izvještaju iz člana 103a stav 1 ovog zakona;“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Za povrede službene dužnosti iz stava 1 ovog člana mogu se izreći disciplinske mjere:

- 1) novčana kazna u iznosu od 20% do 40% mjesečne zarade isplaćene za mjesec u kojem je učinjena povreda službene dužnosti, za period od jednog do šest mjeseci;
- 2) nemogućnost sticanja višeg zvanja u periodu od dvije do četiri godine;
- 3) raspoređivanje na drugo radno mjesto za koje je predviđeno neposredno niže zvanje, na vrijeme od jedne do dvije godine;
- 4) uslovni prestanak radnog odnosa;
- 5) prestanak radnog odnosa.”

Poslije stava 2 dodaju se tri nova stava koji glase:

„Policijskom službeniku se obavezno izriče mjera prestanak radnog odnosa iz stava 2 tačka 5 ovog člana ako bude proglašen odgovornim za težu povredu službene dužnosti sa elementima korupcije.

Disciplinska mjera uslovni prestanak radnog odnosa iz stava 2 tačka 4 ovog člana, izriče se na period od jedne do dvije godine, pri čemu se mjera neće izvršiti ako policijski službenik u tom roku ne učini novu povredu službene dužnosti.

Za povredu službene dužnosti policijskom službeniku se može izreći više disciplinskih mjera.“

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 6 i 7.

Član 51

Član 108 mijenja se i glasi:

„Privremeno udaljenje

Član 108

Policijski službenik biće privremeno udaljen sa rada:

1) ako je zatečen u vršenju teže povrede službene dužnosti za koju je propisano izricanje mjere prestanak radnog odnosa, do okončanja disciplinskog postupka;

2) za vrijeme trajanja pritvora;

3) ako je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela sa elementima korupcije ili krivičnog djela učinjenog na radu ili u vezi sa radom, do okončanja krivičnog postupka.

Policijski službenik može biti privremeno udaljen sa rada i kad je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti ili disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti ako bi njegovo prisustvo na radu štetilo interesu, odnosno ugledu Ministarstva ili Policije ili ometalo tok disciplinskog postupka.

Policijski službenik može biti privremeno udaljen sa rada i prije pokretanja krivičnog postupka kad je donijeta naredba o sprovođenju istrage protiv njega za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ako bi njegovo prisustvo na radu štetilo interesu, odnosno ugledu Ministarstva ili Policije.“

Član 52

Poslije člana 108 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Predlog za privremeno udaljenje

Član 108a

Neposredni rukovodilac je dužan da podnese obrazloženi predlog za privremeno udaljenje sa rada policijskog službenika, ukoliko su ispunjeni uslovi za privremeno udaljenje iz člana 108 ovog zakona.

Policijskom službeniku koji je privremeno udaljen sa rada oduzima se službena značka, službena legitimacija, oružje i druga oprema koja mu je povjerena za vršenje poslova, dok privremeno udaljenje traje.

Naknada zarade i refundacija naknade zarade za vrijeme privremenog udaljenja

Član 108b

Za vrijeme privremenog udaljenja sa rada policijski službenik ima pravo na naknadu zarade u visini 60% zarade, a ako izdržava porodicu u visini 80% zarade koju je ostvario u mjesecu prije privremenog udaljenja sa rada.

Policijskom službeniku vraća se neisplaćeni dio zarade sa zateznim kamatama, ako je:

- 1) krivični, odnosno disciplinski postupak obustavljen;
- 2) pravosnažnom odlukom u krivičnom, odnosno u disciplinskom postupku oslobođen od odgovornosti.

Naknada zarade za vrijeme pritvora isplaćuje se na teret organa koji je naredio pritvor.

Organ koji je donio rješenje o pritvoru dužan je da o tome, u roku od tri dana, obavijesti Ministarstvo.

Zahtjev za refundaciju, na ime visine naknade zarade, za vrijeme za koje se policijski službenik nalazi u pritvoru i doprinosa i poreza uračunatih u tu zaradu podnosi Ministarstvo organu koji je donio rješenje o pritvoru.“

Član 53

U članu 109 stav 1 tač. 2 i 3 mijenju se i glase:

„2) osuđen pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili osuđen za krivično djelo sa elementima korupcije, bez obzira na to da li je kazna uslovna ili bezuslovna – danom dostavljanja pravosnažne presude Ministarstvu;

3) izrečeno pet disciplinskih mjera za lakše povrede službene dužnosti, odnosno dvije disciplinske mjere za teže povrede službene dužnosti, u periodu od dvije godine.”

Član 54

Poslije člana 109 dodaje se novi član koji glasi:

„Žalba Član 109a

Žalba na rješenje o raspoređivanju, izrečenoj disciplinskoj mjeri i privremenom udaljenju sa rada policijskog službenika ne odlaže izvršenje rješenja.“

Član 55

U članu 118 stav 1 riječi: ”iz člana 23 ovog zakona” zamjenjuju se riječima: ”propisanih ovim i drugim zakonom”.

Član 56

Poslije člana 123a dodaje se novi član koji glasi:

“Rok za usklađivanje i donošenje podzakonskih akata

Član 123b

Propisi za sprovođenje ovog zakona iz člana 46a stav 5, člana 56c stav 4, člana 62 stav 4, člana 91 stav 2 i člana 101 stav 5 donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propisi donijeti na osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima („Službeni list CG”, br. 44/12 i 36/13) uskladiće se sa ovim zakonom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja i usklađivanja propisa iz st. 1 i 2 ovog člana, primjenjivaće se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.”

Član 57

Poslije člana 125 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Rok za donošenje akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

Član 125a

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva, u skladu sa ovim zakonom, donijeće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja akta iz stava 1 ovog člana, kao i rješenja o raspoređivanju na radna mjesta u skladu sa tim aktom, zaposleni na dan stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju da rade na istim radnim mjestima i zadržavaju zvanja i zarade prema dosadašnjim propisima i drugim aktima.

Obezbjedivanje uslova za nesmetan rad sudova

Član 125b

Uslove za nesmetan rad sudova, državnog tužilaštva i održavanje reda u tim organima obezbjeđivaće Policija do 1. jula 2015. godine.

Prestanak važenja pojedinih odredbi

Član 125c

Odredbe člana 103a st. 2, 3 i 4 ovog zakona, prestaju da važe 1. januara 2016. godine.”

Član 58

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore“.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima sadržan je u odredbi člana 16 Ustava Crne Gore, kojom je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju način ostvarivanja sloboda i prava, kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima predlaže se u cilju unapređenja pravnog okvira djelovanja, a u sklopu ukupnih aktivnosti na sprovođenju akcionog plana za realizaciju reformskih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije u procesu evropskih i evroatlantskih integracija i ispunjavanju preporuka vezanih za poziv Crnoj Gori za članstvo u NATO, odnosno pristupanje Evropskoj uniji.

Istovremeno, donošenje ovog zakona u funkciji je dostizanja jednog od strateški proklamovanih bezbjednosnih interesa i ciljeva Crne Gore koji se odnosi na punu pravnu uređenost područja zaštite bezbjednosti i imovine građana, kao i drugih poslova kojim se ostvaruju prava i slobode građana u skladu sa Ustavnim odredbama, normama međunarodnog prava i međunarodnim obavezama koje je prihvatila Crna Gora, kao i važećim Zakonom o unutrašnjim poslovima.

Predloženim izmjenama i dopunama, kao polazna osnova, definisana su i precizirana ovlašćenja policijskih službenika u cilju što efikasnijeg realizovanja policijskih poslova, pri čemu se vodilo računa o usaglašavanju sa nacionalnim zakonodavstvom, odnosno Zakonikom o krivičnom postupku prevashodno.

Donošenje ovog zakona predstavlja normativnu pretpostavku, s osnovnim ciljem kvalitetnijeg obavljanja policijskih, upravnih unutrašnjih i drugih poslova, koji su, uz ovlašćenja i dužnosti zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, definisani kao predmet važećeg zakona, a što je u savremenim uslovima suprotstavljanja bezbjednosnim izazovima, rizicima i prijetnjama, prepoznato kroz potrebu adekvatnog normativnog prilagođavanja.

Predložene izmjene i dopune zakona značajno doprinose sadržajnijem i cjelovitijem uređenju rada i djelovanja policijskih službenika. Svrha izmjena i dopuna je i težnja da policijsko postupanje bude uokvireno zakonom, jasno uređeno, ali jednostavnije, brže i ekonomičnije. Policijski posao mora biti precizno uređen, posebno u situacijama u kojima se njegovim obavljanjem obuhvataju osnovna prava i slobode, ali takođe i onda kad su baš ta prava i slobode povod i predmet zaštite koja se ostvaruje vršenjem policijskog posla.

U izradi predloga zakona analizirana su i korišćena rješenja iz uporednog zakonodavstva u ovoj oblasti s akcentom na zemlje koje su članice Evropske unije.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Odredbe Zakona kojima se ograničavaju ljudska prava i slobode na način propisan Ustavom Crne Gore u potpunosti su usaglašene sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (član 5).

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1 Predloga zakona mijenja se i dopunjava član 9 važećeg zakona koji propisuje uslove za imenovanje direktora Policije i pomoćnika direktora. U tom smislu uslovi su precizirani u odnosu na dosadašnje.

Predloženom izmjenom člana 10 važećeg zakona predviđeno je preciziranje pojedinih policijskih poslova, pa su shodno tome u tački 6 javna okupljanja građana kategorisana kao okupljanja visokog bezbjednosnog rizika, koja okupljanja i treba da budu obezbjeđena od strane policije. Nadalje, u tački 7 pored terminološkog usklađivanja izvršena je dopuna na način što je i *prostor* prepoznat kao zaštitni objekt, dok je brisanje tačke 11 posljedica usvajanja Informacije o načinu obezbjeđenja objekata čiju zaštitu vrši Uprava policije, kroz donošenje zaključaka od strane Vlade Crne Gore 24. aprila 2014.godine. Dodavanje novog stava imalo je za cilj preciziranje čime se preventivno djeluje na potencijalne zloupotrebe, a naročito imajući u vidu da uslov postojanja policijskog ovlašćenja je predviđenost u zakonu, pa u skladu s tim za postojanje policijskog ovlašćenja vrijedi načelo zakonitosti. Nema policijskog ovlašćenja koja nije utemeljeno na zakonu.

Članom 3 izmjena uvodi se novi član 12a, kojim se, imajući u vidu prirodu, značaj i zaštitne objekte djelovanja policijskih službenika odnosno policijskog posla, predviđa se obaveza policijskog službenika da, i kad nije na dužnosti, preduzima radnje zaštite života i bezbjednosti građana i imovine.

Članom 4 predložena je izmjena člana 13 važećeg zakona u pravno tehničkom smislu jer u obavljanju policijskih poslova, policijski službenici upotrebljavaju sredstva, a ne primjenjuju mjere prinude.

Članom 5 predložena je izmjena člana 16 važećeg zakona na način što su prije svega obuhvaćena sva lica koja mogu podnijeti pritužbu – kako fizička, tako i pravna lica.

Članom 6 predviđena je dopuna naziva i član 20 iz razloga proširenja policijskih ovlašćenja.

Članom 7 predložena je izmjena člana 22 važećeg zakona kroz terminološko usklađivanje.

Članom 8 predviđena je izmjena člana 23 kojom se imalo za cilj da se prošire policijska ovlašćenja. Policija prinudu mora i može ostvarivati samo u strogim okvirima propisanim zakonima i na način koji se uređuje na osnovu zakonskog ovlašćenja. Zakon uređuje policijske poslove i policijska ovlašćenja kojima se obavljaju ti poslovi. U izloženom smislu zakon je središnji, ali ipak ne i jedini izvor koji propisuje policijske poslove i policijska ovlašćenja.

Uređenje policijskih poslova od suštinske je važnosti za učinkovito otkrivanje krivičnih djela za koja se goni po službenoj dužnosti i prekršaja, zatim za rad drugih tijela, prije svega

državnog tužilaštva i time opšte za efikasnu zaštitu prava i sloboda građana, njihove imovine, poretka odnosa u državi i drugih osnovnih vrijednosti. Zakon, naime, uređuje izuzetno važan sistem radnji kojima se postupa u otkrivanju krivičnih djela za koja se goni po službenoj dužnosti i prekršaja i njihovih učinilaca, ali i preduzimanju mjera otklanjanja opasnosti i sprječavanja krivičnih djela i prekršaja. Na taj način zakon predstavlja jedan od najvažnijih izvora koji uređuju postupanje policije u obije ključne komponente njenog djelovanja: preventivnoj i represivnoj.

Posebnu važnost ima okolnost da zakon uređuje postupanje policije prije preduzimanja radnji uređenih pravilima krivičnog postupka i time upotpunjuje cjelinu zakonskog uređenja u kojoj središnje mjesto imaju pravila krivičnog postupka.

Ovim članom obuhvaćena je središnja, najopsežnija i ključna cjelina zakona. Predmetno, ovaj član određuje uslove, subjekte i prostor primjene za sva policijska ovlašćenja. Pri uređenju pojedinih policijskih ovlašćenja vodi se računa da se ona urede tako da ne kolidiraju sa drugim propisima, prije svega pravilima krivičnog i prekršajnog postupka. Posebno valja upozoriti na diferenciran pristup zakona uređenju modaliteta primjene pojedinih policijskih ovlašćenja. Time je zakon u pristupu izjednačen s najnovijim evropskim izvorima policijskog prava.

Zakon u pravilu policijska ovlašćenja uređuje tako da određuje uslove primjene, subjekta, izvršioca, okvire, a zabranjuje određena postupanja radi zaštite prava i sloboda. Cilj je ovih izmjena da policijska ovlašćenja budu uređena na zakonskom osnovu u odnosu na: uslove preduzimanja, odnos prema osnovnim pravima i slobodama osoba prema kojima se preduzimaju, prostor u kojem djeluje policijski službenik i zaštitu prava osoba koja bi mogla posredno biti zahvaćena policijskim ovlašćenjima.

Imajući u vidu navedeno, postojećim policijskim ovlašćenjima dodata su sljedeća ovlašćenja: utvrđivanje identiteta lica i istovjetnosti predmeta, pozivanje, privođenje, privremeno ograničenje slobode kretanja, zaustavljanje i pregledanje lica i predmeta, snimanje na javnom mjestu i policijsko opažanje, odnosno opserviranje.

Članom 9 predložena je dopuna člana 30 novim stavom kojim je definisana situacija primjene policijskih ovlašćenja prema maloljetnim licima bez prisustva roditelja, odnosno zakonskog zastupnika onda kada postoji osnov sumnje da je roditelj odnosno zakonski zastupnik počinio krivično djelo ili prekršaj na štetu maloljetnog lica, u cilju zaštite maloljetnika vodeći se potrebom za posebnim ophođenjem prema maloljetnicima, kao kategoriji sa svojim specifičnim karakteristikama.

Članom 10 predviđena je izmjena člana 33 važećeg zakona kao posljedica uvođenja novog člana – 12a.

Članom 11 predviđena je dopuna člana 37 novim stavom kojim se precizira prikupljanje ličnih i drugih podataka od strane policije, kao ovlašćenje na način što je definisano da policijski službenici mogu da prikupljaju podatke neposredno, na sopstvenu inicijativu ili na osnovu naloga tužioca ili suda, u skladu sa ZKP-om.

Članom 12 predložena je dopuna člana 38 stav 2 u smislu da su *javno dostupni* izvori prepoznati kao jedni čijim korišćenjem se mogu prikupljati podaci, tako da je spektar izvora koji se mogu koristiti proširen čime je omogućeno efikasnije djelovanje policijskih službenika u obavljanju policijskih poslova.

Članom 13 predviđena je izmjena člana 39 na način što je bliže definisan zahtjev za prikupljanje podataka od strane Policije, te je uvedena i mogućnost online pristupa zbirkama podataka kako bi se rad i djelovanje policije učinili efikasnijim i ekonomičnijim. Takođe, predviđen je i izuzetak od obrazlaganja zahtjeva u slučaju da se zahtjev koristi za pokretanje ili nastavak krivične istrage zbog prirode i hitnosti istih. Mogućnost prikupljanja podataka na

osnovu sudskog naloga, odnosno naloga tužioca od strane policije, bez obzira na to od koga se prikupljaju podaci, takođe je izmjenom ovog člana predviđena.

Članom 14 predloženo je brisanje čl. 40, 41, 42 i 43 u cilju usaglašavanja zakona sa Zakonikom o krivičnom postupku.

Članom 15 predložena je dopuna člana 44 stav 1 tačka 14 na način što se dopunjava sa evidencijom o privremeno oduzetim predmetima.

Članom 16 predložena je dopuna člana 45 stav 2 iz razloga preciznosti.

Članom 17 predviđena je izmjena člana 46 kojom je predviđen izuzetak koji se odnosi na rok čuvanja podataka iz evidencije o daktiloskopiranim podacima. Nadalje, izmjenom stava 5 ovog člana precizirano je brisanje iz evidencija.

Članom 18 izmjena uvodi se novi član 46a koji se odnosi na blokiranje podataka, a uzimajući u obzir prirodu istih neophodno je omogućiti ovaj vid njihovog čuvanja.

Članom 19 predviđena je dopuna člana 47 iz razloga efikasnosti i preciznosti na način što se dostavljanje podataka iz evidencija definisanih članom 44 od strane Policije veže, pored datog uslova – neophodnosti za izvršenje zakonom utvrđenih ovlašćenja organa kojim se dostavljaju evidencije – za činjenicu da do tih podataka nije moguće doći na drugi način ili bi njihovo pribavljanje zahtijevalo nesrazmjerno visoke troškove.

Čl. 20 i 21 predviđeno je uvođenje novih članova, a u vezi sa dopunom člana 23 koji se odnosi na proširenje ovlašćenja, iz razloga datih u obrazloženju člana 7 izmjena i dopuna.

Članom 22 predložena je izmjena člana 53 važećeg zakona, na način što je pored preciziranja izvršeno i proširivanje u smislu zaštite i bezbjednosti lica koje se upozorava.

Članom 23 se dodaje sedam novih članova koji se odnose na nova policijska ovlašćenja.

Članom 24 predložena je dopuna člana 57 koji se odnosi na sredstva prinude na način što se definiše još jedno sredstvo prinude koje bi se koristilo u slučajevima kad su ispunjeni uslovi za primjenu fizičke snage - ručni sprej sa nadražujućim dejstvom.

Članom 25 predviđena je dopuna člana 58 kao posljedica izmjena predviđenih članom 25, koji se član odnosi na dopunu sredstava prinude jednim novim – ručnim sprejom sa nadražujućim dejstvom.

Članom 26 predviđa se izmjena člana 59 u dijelu koji se odnosi na rok za preduzimanje mjera za utvrđivanje odgovornosti policijskog službenika u vezi sa upotrebom sredstava prinude sa tri na pet dana, imajući u vidu značaj i reperkusije odluke koja se odnosi.

Članom 27 uvodi se novi član – 61a, kao posljedica izmjena predviđenih članom 25, koji se član odnosi na dopunu sredstava prinude jednim novim – ručnim sprejom sa nadražujućim dejstvom.

Članom 28 predlaže se izmjena člana 62 na način što bi se dosadašnja upotreba palice definisala tako da bi atribut „službene“ palice doveo do njenog (neophodnog) normiranja kroz podzakonski akt, iz razloga što se ovo sredstvo prinude najfrekventnije koristi, uz to imajući u vidu aspekt ljudskih prava i sloboda.

Članom 29 predviđena je dopuna člana 63, a imajući u vidu to da policijski službenici podnose izvještaj o upotrebi sredstava prinude, ovim se imalo za cilj da u određenim situacijama kada su lica već po nekom osnovu lišena slobode, policijski službenici budu oslobođeni obaveze dostavljanja izvještaja.

Čl. 30 i 31 predviđa se dopuna člana 65, odnosno člana 71 važećeg zakona, kao posljedica uvođenja novog sredstva prinude – ručnog spreja. Takođe, u članu 30 izvršeno je i terminološko usklađivanje.

Članom 32 predviđena je izmjena člana 77 u cilju pojašnjenja i poštovanja principa proporcionalnosti.

Članom 33 predložena je izmjena člana 79 definisana kroz novi stav kojim se jasno ukazuje na situaciju kad policijski službenik nije u obavezi da uputi upozorenje prije upotrebe vatrenog oružja.

Članom 34 uvodi se novi član 80a, kojim je predviđena i definisana upotreba vatrenog oružja kad je vozilo u pokretu, što odgovara realnim potrebama i faktičkom stanju stvari u obavljanju policijskih poslova i primjeni policijskih ovlašćenja.

Članom 35 predviđena je izmjena člana 83 u smislu definisanja radnji koje Policija preduzima i njenog postupanja prije preduzimanja radnji uređenih pravilima krivičnog postupka. Podaci prikupljeni kroz osmatranje, praćenje i klopku mogu se koristiti u cilju potvrđivanja indicija za potrebe izviđanja i istrage, kao i radi zaštite bezbjednosti građana i imovine, sprječavanja vršenja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja, održavanja javnog reda i mira, obezbjeđivanja javnih okupljanja i drugih policijskih poslova. Time zakon upotpunjuje cjelinu zakonskog uređenja u kojoj središnje mjesto imaju pravila predkrivičnog postupka.

Čl. 36 do 41 predložene su izmjene i dopune u dijelu zvanja policijskih službenika kako bi se omogućilo sticanje zvanja (napredovanje) koje ne bi bilo opterećeno zakonskim nejasnoćama. Izvršenim izmjenama i dopunama se imalo za cilj da se uvedu i posebna policijska zvanja, kako bi se, u zavisnosti od obrazovanja, složenosti posla, stepena odgovornosti, ovlašćenja za donošenje odluka i samostalnosti u radu, zvanja policijskih službenika klasifikovala u dvije kategorije. Naime, u praksi se pokazalo neophodnim da se za određene poslove moraju angažovati lica sa posebnim znanjima iz određenih oblasti, a koja nemaju iskustva na policijskim poslovima, te je u tom smislu potrebno omogućiti zapošljavanje ovih lica.

Takođe, ono što je novina u zakonu je definisanje osposobljavanja i stručnog usavršavanja policijskih službenika, kao i obavezna policijska obuka za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u Policiji imajući u vidu prirodu policijskog posla.

Članom 42 predviđena je dopuna člana 92 kojom je definisano dežurstvo kao jedan od vidova posebnog rasporeda rada, što odgovara faktičkom stanju stvari obzirom na prirodu policijskog posla.

Članom 43 uvodi se novi član – 96a, koji se odnosi na naknadu u slučaju smrti policijskog službenika ili člana uže porodice – kao odraz realne i praktične potrebe.

Članom 44 predviđeno je uvođenje novog stava u članu 100 kojim se propisuje dodjeljivanje zaslužne značke i/ili kratkocjevnog vatrenog oružja, policijskim službenicima, prilikom odlaska u starosnu penziju.

Članom 45 predviđena je dopuna člana 101 kojom je ostavljen osnov za donošenje podzakonskog akta koji se odnosi na definisanje mjerila za utvrđivanja posebne psihofizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u zvanju policijskog službenika na određenom radnom mjestu i utvrđivanja psihofizičke sposobnosti policijskog službenika za dalje obavljanje poslova, kao i sastava i načina rada zdravstvene komisije.

Članom 46 uvode se tri nova člana – 101a, 101b i 101c. Članom 101a predviđa se obaveza provjere psihofizičke sposobnosti policijskog službenika.

Članom 101b predviđaju se obaveze u slučaju privremene spriječenosti za rad, imajući u vidu prirodu i karakteristike policijskog posla, u vidu vraćanja službene značke, legitimacije i tome sličnog.

Članom 101c predviđa se mogućnost raspoređivanja policijskih službenika na drugo radno mjesto, na period od najduže dvije godine, zbog potreba rada, organizacije, racionalizacije ili iz drugih opravdanih razloga.

Članom 47 predviđena je dopuna člana 103 kojom je utvrđeno da policijskom službeniku ne pripada pravo na naknadu putnih i selidbenih troškova i naknadu za odvojeni život, u slučaju kada je do trajnog raspoređivanja u drugo mjesto udaljeno više od 50km od mjesta njegovog prebivališta, došlo na lični zahtjev policijskog službenika, a ne usljed potreba službe.

Članom 48 izvršena je izmjena člana 103a kojom će se proširiti polje nadzora i na taj način umanjiti mogućnost zloupotrebe, odnosno cilj je da se obuhvate i članovi porodice, odnosno bračni i vanbračni drugovi i djeca policijskog službenika, radi vođenja evidencije o imovini i prihodima.

Članom 49 uvodi se novi član 103b koji se odnosi na reorganizaciju usljed izmjene unutrašnje organizacije državnog organa, pri čemu je osnovni pristup predloženog normativnog rješenja zaštita policijskih službenika korišćenjem instituta raspolaganja i stavljanja u funkciju internog tržišta rada kako bi se, pod zakonom i podzakonskim propisom utvrđenim uslovima, rokovima i procedurama, mogli radno angažovati.

Članom 50 predložena su izmjene člana 106, pa je tako u stavu 1 tačka 6 izmijenjena na način što je, u svjetlu tužilačkog koncepta istrage, obuhvaćeno i odbijanje ili odlaganje izvršenja službenog naređenja, neizvršavanje službenog naređenja ili omalovažavanje naređenja *nadležnog državnog tužioca* ili lica koje rukovodi izvršenjem službenog zadatka. Nadalje, u tački 17 je izvršena dopuna, obzirom na činjenicu da je utvrđivanje jedne definitivne liste poslova koji su nespojivi sa službenom dužnošću teško moguće, na način što se predviđa pisano odobrenje ministra ili lica koje on ovlasti. Na kraju, dodate su i nove tačke kojima se predviđaju slučajevi koji predstavljaju težu povredu službene dužnosti.

Članom 51 predviđena je izmjena člana 108 na način što je sužen krug slučajeva, odnosno situacija u kojim će policijskom službeniku biti privremeno ograničeno vršenje dužnosti. Naime, pokretanje disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti, kao osnov za privremeno ograničenje vršenja dužnosti, te da će policijskom službeniku biti privremeno ograničeno vršenje dužnosti ako je protiv njega pokrenut krivični postupak, kao osnovi za privremeno ograničenje vršenja dužnosti su brisani kako bi do kraja bilo ispoštovana pretpostavka nevinosti, odnosno da se policijski službenik ne može smatrati disciplinski odgovornim dok to ne bude utvrđeno konačnim rješenjem i prije nego što bude saslušan, odnosno dok optužnica ne stupi na snagu. Na kraju, definisan je i slučaj kada policijski službenik može biti privremeno udaljen sa rada i ako je protiv njega pokrenut krivični postupak ili disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti, a povreda je takve prirode da bi njegov ostanak na radu, dok traje postupak, štetio interesu ministarstva i policije ili ako bi ometalo tok disciplinskog postupka.

Članom 52 uvode se dva nova čl. 108a i 108b, kojim se definiše i uređuje postupak privremenog udaljenja sa rada.

Članom 53 izvršena je izmjena člana 109, na način što je predviđen prestanak radnog odnosa policijskom službeniku ukoliko je osuđen pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili osuđen za krivična djela korupcije ili zloupotrebe službenog položaja, bez obzira na to je li kazna uslovna ili bezuslovna – danom dostavljanja pravosnažne presude Ministarstvu, na koji način se afirmiše princip borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala kao jedne od najznačajnijih aktivnosti koje treba predzeti na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, te je u tom pravcu potrebno unaprijediti zakonski okvir za borbu protiv korupcije. Posebna kontrola policijskih službenika, koji rade na zaštiti bezbjednosti i imovine građana je antikorupcijska mjera koja će pomoći u prepoznavanju devijacija u tim službama i doprinijeti većem povjerenju građana u organe koji su direktno zaduženi za borbu protiv kriminala.

Članom 54 uvodi se novi član 109a u duhu određenih pravila upravnog postupka koje nalažu da žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Članom 55 predložena je izmjena u članu 118 važećeg zakona kao posljedica predviđenosti određenih ovlaštenja i u drugim zakonima imajući u vidu da ovaj zakon jeste osnovni, ali ipak ne i jedini izvor koji propisuje policijske poslove i policijska ovlaštenja.

Čl. 56 i 57 propisani su rokovi za usklađivanje i donošenje podzakonskih akata, akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji kao i pitanje statusa zaposlenih do donošenja tog akta.

Članom 58 Predloga zakona propisano je stupanje na snagu zakona osam dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG“.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti sredstva iz Budžeta Crne Gore za tekuću godinu.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH JE NEOPHODNO DA SE ZAKON DONESE PO SKRAĆENOM POSTUPKU

Shodno članu 151 Poslovnika Skupštine, a imajući u vidu da je realizacija izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima predviđena Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji *u 2014.godini*, predlagač je mišljenja da se Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima donese **po skraćenom postupku**.

ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA ("Službeni list CG" br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU

Direktor policije

Član 9

Za direktora Policije (u daljem tekstu: direktor) može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanih zakonom, ispunjava i posebni uslov da ima najmanje deset godina radnog iskustva, od čega najmanje tri godine iskustva na rukovodećim radnim mjestima u organima državne uprave.

Direktora, na osnovu javnog konkursa, imenuje i razrješava Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog ministra nadležnog za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar).

Predlog za imenovanje direktora Vlada dostavlja Skupštini Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština), radi davanja mišljenja.

Skupština, nakon rasprave u nadležnom radnom tijelu, daje mišljenje o predloženom kandidatu.

Direktor može imati jednog ili više pomoćnika koje, na njegov predlog, postavlja ministar.

Direktor ne može biti član političke partije, niti politički djelovati.

Direktor za svoj rad i rad Policije odgovara ministru i Vladi.

U slučaju razrješjenja direktora prije isteka vremena na koji je imenovan ili u slučaju spriječenosti direktora da iz bilo kojih drugih razloga stalno ili na duži rok obavlja svoju dužnost, ministar će, uz prethodnu saglasnost Vlade, odrediti jednog od njegovih pomoćnika da obavlja poslove direktora, najduže na period od šest mjeseci.

Pojam i vrste policijskih poslova

Član 10

Policijski poslovi, u smislu ovog zakona, su:

- 1) zaštita bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava;
- 2) zaštita imovine;
- 3) sprječavanje vršenja i otkrivanje krivičnih djela i prekršaja;
- 4) pronalaženje učinilaca krivičnih djela i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim organima;
- 5) održavanje javnog reda i mira;
- 6) obezbjeđivanje javnih okupljanja građana;
- 7) obezbjeđivanje određenih lica i objekata;

**ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIH POSLOVIMA ("Službeni list CG"
br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU**

- 8) inspekcijski nadzor i kontrola bezbjednosti u saobraćaju;
- 9) granična kontrola;
- 10) kontrola kretanja i boravka stranaca;
- 11) obezbjeđivanje uslova za nesmetan rad sudova, državnog tužilaštva i održavanje reda,
- 12) obezbjeđivanje uslova za izvršenje zadržavanja lica;
- 13) drugi poslovi propisani zakonom.

Upotreba mjera prinude

Član 13

U obavljanju policijskih poslova mogu se primjenjivati samo mjere prinude, odnosno upotrebljavati samo sredstva prinude koja su propisana zakonom i kojima se cilj postiže sa najmanje štetnih posljedica.

Pravo na pritužbu

Član 16

Fizičko lice ima pravo da podnese pritužbu na rad Policije kad smatra da je policijski službenik u vršenju policijskih poslova povrijedio neko njegovo pravo ili nanio mu štetu, najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je šteta nastala.

Pritužbu iz stava 1 ovog člana može podnijeti i pravno lice.

Policija je dužna da podnosiocu pritužbe dostavi pisani odgovor, u roku od 30 dana od dana prijema pritužbe.

Podnosiocu pritužbe, odnosno njegovom pravnom zastupniku obezbjeđuje se učešće u postupku provjere i utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi sa pritužbom.

Ukoliko podnosilac pritužbe nije zadovoljan odgovorom može se obratiti Ministarstvu, u roku od 15 dana od dana prijema odgovora.

Način postupanja po pritužbama iz stava 1 ovog člana utvrđuje se aktom Ministarstva.

**ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIIM POSLOVIMA ("Službeni list CG"
br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU**

Prostorije za zadržavanje

Član 20

Prostorije namijenjene za zadržavanje lica lišenih slobode moraju ispunjavati neophodne higijensko-tehničke uslove, a naročito u pogledu kubature vazduha, minimalne površine, osvjetljenja i provjetravanja.

Uslovi koje moraju ispunjavati prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Obezbjeđenje određenih lica i objekata

Član 22

Određivanje lica i objekata iz člana 10 stav 1 tačka 7 ovog zakona, čiju zaštitu vrši

Policija, način obezbjeđivanja, kao i druga pitanja od značaja za obezbjeđivanje lica i objekata utvrđuje Vlada.

Vrste policijskih ovlašćenja

Član 23

Policijski službenik, pored ovlašćenja, mjera i radnji utvrđenih Zakonikom o krivičnom postupku, Zakonom o prekršajima i posebnim zakonima, ovlašćen je da:

- 1) prikuplja i obrađuje lične i druge podatke;
- 2) vrši pozivanje;
- 3) daje upozorenja i izdaje naređenja;
- 4) upotrebljava tuđe saobraćajno sredstvo i sredstvo veze;
- 5) upotrebljava sredstva prinude;
- 6) preduzima prikrivene policijske radnje.

Primjena policijskih ovlašćenja prema maloljetnicima

Član 30

Policijska ovlašćenja prema maloljetniku primjenjuje policijski službenik koji ima posebna znanja iz oblasti prava djeteta i o pravilima

ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJI POSLOVIMA ("Službeni list CG" br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU

postupanja sa maloljetnim učiniocima krivičnih djela i maloljetnim licima kao učesnicima u krivičnom postupku.

Prilikom preduzimanja radnji prema maloljetnom licu, a naročito prilikom njegovog saslušanja, policijski službenik je dužan da postupa obazrivo, vodeći računa o duševnoj razvijenosti, osjetljivosti, ličnim svojstvima i privatnosti maloljetnika.

Prema maloljetnom licu policijska ovlašćenja se, po pravilu, primjenjuju u prisustvu roditelja ili zakonskog zastupnika i branioca.

Službeno oružje i sredstva prinude

Član 33

Policijski službenik, u izvršavanju službenih zadataka, nosi vatreno oružje i koristi druga sredstva prinude, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

Prikupljanje ličnih i drugih podataka

Član 37

Policija može da prikuplja lične i druge podatke (u daljem tekstu: podaci) u mjeri koja je neophodna za svrhu vršenja policijskih poslova i primjenu policijskih ovlašćenja sa ciljem sprječavanja i suzbijanja kriminala i održavanja javnog reda i mira.

Način prikupljanja podataka

Član 38

Podaci se, po pravilu, prikupljaju neposredno od lica na koje se podaci odnose.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, podaci se mogu prikupljati od drugih državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organizacija, ustanova ili drugih pravnih ili fizičkih lica, ukoliko nije moguće prikupiti lične podatke od lica na koje se ti podaci odnose ili bi takvo prikupljanje ugrozilo primjenu policijskih ovlašćenja.

ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIH POSLOVIMA ("Službeni list CG" br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU

Podaci se mogu prikupiti na poseban način ukoliko bi izvršenje konkretnog policijskog posla ili zadatka bilo dovedeno u pitanje.

Zahtjev za prikupljanje podataka

Član 39

Organi, pravna i fizička lica iz člana 38 stav 2 ovog zakona koji, na osnovu zakona, u okviru svojih ovlašćenja vode zbirke podataka dužni su da, na pisani zahtjev Policije, dostave podatke koji su joj potrebni radi izvršavanja zakonom propisanih obaveza i ovlašćenja u okviru njenog djelokruga, odnosno nadležnosti.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži: pravni osnov za korišćenje podataka, koji podaci su potrebni, za koju svrhu, dovoljan broj podataka potrebnih za utvrđivanje identiteta lica, odnosno istovjetnosti predmeta i do kad postoji ograničenje prava lica da zna da su njegovi podaci korišćeni.

Posebni načini prikupljanja podataka

Član 40

Policija može da prikuplja podatke na poseban način u skladu sa ovim zakonom samo ako:

- 1) postoje prijetnje za ugrožavanje života i tijela, sloboda i prava čovjeka i građanina ili imovine od veće vrijednosti čije je očuvanje u javnom interesu;
- 2) se vrši sprječavanje izvršenja težih krivičnih djela koje izvršava neka grupa ili kriminalna organizacija, a sprječavanje kriminalnog djelovanja ne bi bilo moguće na drugi način.

Mjere za prikupljanje podataka na poseban način

Član 41

Prikupljanje podataka na poseban način vrši se primjenom sljedećih mjera:

- 1) praćenjem lica u neprekidnom trajanju do 24 časa ili sa prekidom u trajanju od dva dana;

ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA ("Službeni list CG" br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU

2) prikrivenim snimanjem i korišćenjem video snimka lica i snimanje razgovora koji nijesu privatni, u trajanju ne dužem od 30 dana.

Nalog za primjenu mjera za prikupljanje podataka

Član 42

Primjenu mjera iz člana 41 ovog zakona, na obrazložen predlog direktora, odobrava ministar nalogom.

Nalog iz stava 1 ovog člana mora biti u pisanoj formi i obrazložen.

Nalog iz stava 1 ovog člana za primjenu mjera iz člana 41 ovog zakona izdaje se na osnovu odluke suda i mora da sadrži tu odluku.

Primjena mjera iz člana 41 ovog zakona produžavati dok se ne postigne svrha zbog koje se te mjere primjenjuju, a o svakom produžavanju mjera izdaje se nalog u skladu sa st. 1, 2 i 3 ovog člana.

Podaci prikupljeni na poseban način mogu se koristiti za namjenu za koji su prikupljeni, osim kada je to neophodno da bi se spriječilo izvršavanje krivičnog djela za koje se mogu narediti mjere tajnog nadzora, u skladu sa zakonom.

Obavještavanje lica

Član 43

O prikupljanju podataka obavještava se lice nad kojim su primijenjene mjere iz člana 41 ovog zakona, istekom propisanih rokova, na način da se ne ugrozi postizanje svrhe radi koje su mjere primijenjene.

Evidencije o prikupljenim, obrađenim i korišćenim podacima

Član 44

Policija o prikupljenim, obrađenim i korišćenim podacima vodi evidencije, a naročito o:

- 1) učinocima krivičnih djela;
- 2) izvršiocima prekršaja;
- 3) licima za kojima se traga;
- 4) licima za koje je sproveden postupak utvrđivanja identiteta;
- 5) operativnim informacijama;

**ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIIM POSLOVIMA ("Službeni list CG"
br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU**

- 6) licima prema kojima su preduzete mjere tajnog nadzora u skladu sa propisom kojim se uređuje krivični postupak;
- 7) rezultatima DNK analize;
- 8) događajima;
- 9) licima kojima je po bilo kom osnovu ograničena ili oduzeta sloboda;
- 10) pritužbama lica;
- 11) upotrijebljenim sredstvima prinude;
- 12) daktiloskopiranim licima;
- 13) fotografisanim licima;
- 14) izgubljenim i nađenim stvarima;
- 15) kriminalističko-obavještajnim podacima o terorizmu i međunarodnom organizovanom kriminalu;
- 16) mjerama preduzetim u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak;
- 17) video i audio zapisima.

Prije uspostavljanja evidencija iz stava 1 ovog člana Policija treba da pribavi saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka, u skladu sa zakonom.

Oblik, sadržaj i način vođenja evidencija iz stava 1 ovog člana, osim evidencije iz tačke 7, propisuje Ministarstvo.

Pravo uvida u podatke

Član 45

Pravo uvida u podatke iz člana 44 stav 1 ovog zakona ima lice na koje se ti podaci odnose, i to u evidencijama:

- iz tač. 1 i 2 nakon pravosnažnosti rješenja o potvrđivanju optužnice protiv tog lica, odnosno danom pravosnažnosti naredbe o pokretanju prekršajnog postupka za prekršaj;
- iz tač. 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 i 17 kad prestanu razlozi koji su zahtijevali prikupljanje podataka o tom licu;
- iz tačke 5 nakon arhiviranja informacije;
- iz tač. 6 i 15 nakon pravosnažnosti rješenja o prekidu istrage, odnosno danom pravosnažnosti rješenja o potvrđivanju optužnice protiv tog lica.

ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIH POSLOVIMA ("Službeni list CG" br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU

Lice o kome su podaci prikupljeni bez njegove saglasnosti, a nijesu brisani iz evidencije, obavijestice se o tome ako to dopušta priroda policijskog posla.

Čuvanje i brisanje podataka

Član 46

Podaci iz člana 44 stav 1 ovog zakona čuvaju se, i to u evidencijama:

- iz tač. 1, 5, 6, 12, 13, 15 i 16 pet godina od unosa podataka;
- iz tačke 2 tri godine od dana izdavanja rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, a ako nije pokrenut prekršajni postupak, godinu dana od dana unosa podataka;
- iz tačke 3 do pronalaska lica za kojim se traga ili po prestanku razloga koji su uslovili traganje;
- iz tačke 4 godinu dana nakon unošenja podataka;
- iz tačke 8 tri godine nakon unošenja podataka;
- iz tač. 9, 10 i 11 dvije godine nakon unošenja podataka;
- iz tačke 14 do pronalaska stvari za kojima se traga ili po prestanku razloga koji su uslovili traganje;
- iz tačke 17 tri dana od dana snimanja.

Istekom rokova iz stava 1 ovog člana vrši se preispitivanje opravdanosti daljeg čuvanja podataka za vršenje policijskih poslova.

Podaci čije dalje čuvanje nije opravdano brišu se iz evidencija po isteku roka propisanog za čuvanje.

Podaci koji su prikupljeni suprotno zakonu ili su pogrešni moraju se odmah brisati ili ispraviti.

Lični podaci brišu se iz svih evidencija za lice koje je pravosnažnom sudskom odlukom oslobođeno krivične odgovornosti, kao i za lice protiv kojeg je pravosnažnom presudom tužba odbijena ili krivični postupak obustavljen.

Dostavljanje podataka

Član 47

Podatke iz evidencija iz člana 44 ovog zakona Policija može da daje na korišćenje državnim organima, organima državne uprave, organima

ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJI POSLOVIMA ("Službeni list CG" br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU

lokalne samouprave i pravnim licima, ako je to neophodno za izvršenje njihovih zakonom utvrđenih ovlaštenja.

Davanje upozorenja

Član 53

Policijski službenik upozorava lice za koje postoji vjerovatnoća da:

- 1) svojim ponašanjem može dovesti u opasnost lice ili imovinu, ugroziti bezbjednost saobraćaja, narušiti javni red i mir ili ometati graničnu kontrolu;
- 2) može izvršiti, podstaći ili izazvati drugo lice da počini krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili prekršaj.

6. Upotreba sredstava prinude

Vrste sredstava prinude i uslovi za upotrebu

Član 57

Sredstva prinude, u smislu ovog zakona, su:

- 1) fizička snaga;
- 2) palica;
- 3) sredstva za vezivanje;
- 4) specijalna vozila;
- 5) službeni psi;
- 6) službeni konji;
- 7) sredstva za zaprječavanje;
- 8) uređaji za izbacivanje mlazeva vode;
- 9) hemijska sredstva;
- 10) posebne vrste oružja i eksplozivnih sredstava;
- 11) vatreno oružje.

Policijski službenik će upotrijebiti sredstva prinude samo ako se na drugi način ne može izvršiti zadatak, srazmjerno opasnosti koja prijete zakonom zaštićenom dobru i vrijednosti, odnosno težini djela koje se sprječava ili suzbija i na suzdržan način.

Policijski službenik će uvijek upotrijebiti najblaže sredstvo prinude koje garantuje uspjeh, srazmjerno razlogu upotrebe i na način kojim se službeni zadatak izvršava bez nepotrebnih štetnih posljedica.

ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNIM POSLOVIMA ("Službeni list CG" br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU

Policijski službenik će prije upotrebe sredstva prinude na to upozoriti lice prema kome sredstvo namjerava da upotrijebi, ako je to u datoj situaciji moguće i neće dovesti u pitanje izvršenje službene radnje.

Policijski službenik je prilikom upotrebe sredstava prinude dužan da štiti ljudske živote, prouzrokuje što manje povreda i materijalne štete, kao i da obezbijedi da se pomoć povrijeđenom ili ugroženom licu što prije pruži i da njegova porodica ili drugi srodnici o tome što prije budu obaviješteni.

Upotreba sredstava prinude prema grupi lica

Član 58

Policijski službenik je ovlašćen da izda naređenje grupi lica da se razide ako se grupa protivpravno okupila, protivpravno se ponaša i tako može da izazove nasilje.

Ako se grupa iz stava 1 ovog člana ne razide, mogu da se upotrijebe sljedeća sredstva prinude:

- 1) fizička snaga;
- 2) palica;
- 3) specijalna vozila;
- 4) službeni psi;
- 5) službeni konji;
- 6) uređaji za izbacivanje mlazeva vode;
- 7) hemijska sredstva.

Sredstva iz stava 2 ovog člana mogu se upotrijebiti samo po naređenju nadređenog policijskog službenika, odnosno policijskog službenika koga on ovlasti.

Izveštavanje, kontrola i odgovornost u vezi sa upotrebom sredstava prinude

Član 59

Policijski službenik podnosi pisani izvještaj o upotrebi sredstava prinude nadređenom policijskom službeniku što je prije moguće, a najkasnije 24 časa od upotrebe sredstava prinude.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o sredstvu prinude, ime, prezime i matični broj lica protiv koga je upotrijebljeno, razlozima i osnovu upotrebe i o drugim činjenicama i okolnostima od značaja za ocjenu zakonitosti upotrebe sredstva prinude.

ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIH POSLOVIMA ("Službeni list CG" br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU

Zakornost upotrebe sredstva prinude ocjenjuje ministar ili lice koje on ovlasti.

Ukoliko ministar ili lice koje on ovlasti ocijeni da su sredstva prinude nezakonito upotrijebljena obavezan je da, najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja, preduzme mjere za utvrđivanje odgovornosti policijskog službenika koji je upotrijebio, odnosno naredio upotrebu sredstava prinude.

Za nezakonitu upotrebu sredstava prinude lično je odgovoran policijski službenik koji je primijenio, odnosno naredio nezakonitu upotrebu sredstava prinude.

Palica

Član 62

Palica se može upotrijebiti ako su blaži načini upotrebe fizičke snage bezuspješni ili ne garantuju uspjeh.

Udarci palicom ne nanose se u predjelu glave, vrata, kičmenog stuba, grudnog koša, trbušnog zida, genitalija i zglobova, osim kao krajnja mjera.

Prema licima mlađim od 14 godina, očigledno bolesnim i iznemoglim licima, licima sa teškim invaliditetom i ženama čija je trudnoća vidljiva, palica se može upotrijebiti samo ako neko od tih lica vatrenim oružjem, oruđem ili drugim opasnim predmetom ugrožava život drugog lica.

Sredstva za vezivanje

Član 63

Sredstva za vezivanje mogu se upotrijebiti radi:

- 1) sprječavanja otpora lica ili odbijanja napada usmjerenog na policijskog službenika;
- 2) sprječavanja bjekstva lica;
- 3) onemogućavanja samopovređivanja ili povređivanja drugog lica.

Upotrebom sredstava za vezivanje smatra se vezivanje, po pravilu, ruku lica iza leđa.

Sredstvima za vezivanje smatraju se službene lisice, plastične zatege i druga za to namjenjena sredstva.

ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA ("Službeni list CG" br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU

Prilikom upotrebe sredstava za vezivanje primjenjuju se ograničenja iz člana 62 stav 3 ovog zakona.

Službeni psi

Član 65

Službeni psi mogu da se upotrijebe kao sredstvo prinude u slučajevima kad:

- 1) su ispunjeni uslovi za upotrebu fizičke snage ili palice;
- 2) su ispunjeni uslovi za upotrebu vatrenog oružja;
- 3) se uspostavlja narušeni javni red i mir.

Upotrebom službenih pasa smatra se puštanje psa prema licu i zaprečavanje psima prolaska lica.

U slučajevima iz stava 1 tačka 2 ovog člana, službeni pas može da se upotrijebi i bez zaštitne korpe, a u slučajevima iz tač. 1 i 3 samo sa zaštitnom korpom.

Hemijska sredstva

Član 71

Hemijska sredstva mogu se upotrijebiti radi odbijanja napada i savlađivanja otpora koji se ne mogu obezbjediti upotrebom fizičke snage i službene palice, radi uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, radi istjerivanja lica iz zatvorenog prostora, za rješavanje talačkih situacija i u slučajevima kad su ispunjeni uslovi za upotrebu posebnih vrsta oružja i eksplozivnih sredstava ili za upotrebu vatrenog oružja utvrđenih ovim zakonom.

Hemijskim sredstvima smatraju se suzavci za kratkotrajnu upotrebu, koji po prestanku dejstva ne ostavljaju bilo kakve posljedice na psihofizičko i opšte zdravstveno stanje, kao i hemijske materije blažeg dejstva od suzavca.

Prilikom upotrebe hemijskih sredstava u blizini ustanova u kojima borave djeca i stariji, bolnica, osnovnih škola i prometnih saobraćajnica i lako zapaljivih materijala preduzimaju se i posebne mjere zaštite.

Hemijska sredstva se ne upotrebljavaju prema licima koja se nalaze u blizini eksplozivno-zapaljivih materija, na velikoj visini i na sličnim mjestima gdje bi mogao biti ugrožen život ljudi.

**ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNjim POSLOVIMA ("Službeni list CG"
br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU**

Odbijanje neposrednog napada na policijskog službenika

Član 77

Upotrebom vatrenog oružja, u smislu člana 73 stav 1 tačka 4 ovog zakona, smatra se upotreba vatrenog oružja radi odbijanja napada vatrenim oružjem, opasnim oruđem ili drugim predmetom kojim se može ugroziti život, napad od strane dva ili više lica ili napad na mjestu i u vrijeme kad se ne može očekivati pomoć.

Napadom vatrenim oružjem na policijskog službenika, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se i samo potezanje vatrenog oružja ili pokušaj da se ono potegne.

Potezanjem, u smislu stava 2 ovog člana, smatra se pokret vatrenim oružjem radi njegovog donošenja ili stavljanja u položaj za upotrebu, a pokušajem potezanja smatra se pokret učinjen prema vatrenom oružju.

Upozorenje prije upotrebe vatrenog oružja

Član 79

Prije nego što policijski službenik upotrijebi vatreno oružje mora, kad okolnosti to dopuštaju, lice prema kome će upotrijebiti vatreno oružje upozoriti povikom: "Stoj, Policija, pucaću!" i upozoravajućim pucnjem.

Posebno ograničenje upotrebe vatrenog oružja

Član 80

Upotreba vatrenog oružja nije dozvoljena kad dovodi u opasnost život drugih lica, osim ako je takva upotreba jedino sredstvo za izvršenje zadataka iz člana 73 ovog zakona.

Upotreba vatrenog oružja nije dozvoljena protiv maloljetnika, osim u slučaju kad je to jedini način za odbranu od neposrednog napada ili opasnosti.

Sprovođenje prikrivenih policijskih radnji

Član 83

Policijski službenik je ovlašćen da u toku izvršavanja određenog policijskog posla, u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični

ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA ("Službeni list CG" br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU

postupak, sprovodi prikrivene policijske radnje, ako je očigledno da se drugim radnjama ne može ostvariti cilj policijskog posla.

Radnje iz stava 1 ovog člana sprovode se samo na osnovu pisanog naloga ministra, uz obrazložen prijedlog direktora i saglasnost policijskog službenika.

Ukoliko su ispunjeni uslovi iz stava 2 ovog člana, prikrivene policijske radnje može sprovoditi i policijski službenik iz druge države, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Radi zaštite policijskog službenika i prikrivanja njegovog identiteta izrađuju se ili izdaju odgovarajući dokumenti.

Vrste zvanja policijskih službenika

Član 88

Zvanja policijskih službenika su:

1) policajac, stariji policajac i stariji policajac I klase - IV nivo kvalifikacije obrazovanja;

2) policijski narednik, stariji policijski narednik i stariji policijski narednik I klase - V nivo kvalifikacije obrazovanja;

3) mlađi policijski inspektor, policijski inspektor, policijski inspektor I klase, samostalni policijski inspektor, viši policijski inspektor, viši policijski inspektor I klase i glavni policijski inspektor - VIII nivo kvalifikacije obrazovanja

Policijski službenici sa odgovarajućom stručnom spremom iz stava 1 ovog člana stiču zvanje policajca, policijskog narednika, odnosno mlađeg policijskog inspektora nakon završenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita.

Raspoređivanje zvanja policijskih službenika u platne razrede

Član 89

Zvanja policijskih službenika iz člana 88 ovog zakona raspoređuju se u skladu sa zakonom u sljedeće platne razrede:

- glavni policijski inspektor od 8 do 6 platnog razreda;
- viši policijski inspektor I klase od 10 do 8 platnog razreda;
- viši policijski inspektor od 12 do 10 platnog razreda;
- samostalni policijski inspektor od 14 do 12 platnog razreda;

**ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA ("Službeni list CG"
br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU**

- policijski inspektor I klase od 17 do 15 platnog razreda;
- policijski inspektor od 19 do 17 platnog razreda;
- mlađi policijski inspektor od 21 do 19 platnog razreda;
- stariji policijski narednik I klase od 24 do 22 platnog razreda;
- stariji policijski narednik od 26 do 24 platnog razreda;
- policijski narednik od 28 do 26 platnog razreda;
- stariji policajac I klase od 31 do 29 platnog razreda;
- stariji policajac od 33 do 31 platnog razreda;
- policajac od 35 do 33 platnog razreda.

Uslovi za sticanje i gubitak zvanja

Član 90

Policijski službenik stiče neposredno više zvanje pod uslovom da:

- 1) ima odgovarajuću stručnu spremu;
- 2) je zvanje utvrđeno za radno mjesto na koje je raspoređen, odnosno na koje se raspoređuje;
- 3) je u prethodnom zvanju proveo određeno vrijeme u skladu sa ovim zakonom;
- 4) za poslednje dvije godine prije sticanja zvanja ima pozitivne ocjene o radu;
- 5) za poslednje dvije godine prije sticanja zvanja nije bezuslovno kažnjen za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti kaznom zatvora i da nije kažnjen disciplinskom mjerom zbog težeg disciplinskog prekršaja;
- 6) se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, niti disciplinski postupak zbog težeg disciplinskog prekršaja.

Smatraće se da nije postojala smetnja za sticanje zvanja iz stava 1 tačka 5 ovog člana ako u ponovljenom postupku ili po zahtjevu za zaštitu zakonitosti postupak bude obustavljen, ako bude donijeta oslobađajuća presuda ili ako optužba bude odbijena, ali ne zbog nenadležnosti suda.

Smatraće se da nije postojala smetnja iz stava 1 tačka 6 ovog člana ako postupak bude obustavljen, ako bude donijeta oslobađajuća presuda ili ako optužba bude odbijena, ali ne zbog nenadležnosti suda.

ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIH POSLOVIMA ("Službeni list CG" br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU

U slučajevima iz st. 2 i 3 ovog člana, policijski službenik, koji ispunjava i druge uslove utvrđene ovim zakonom za sticanje zvanja, stiče to zvanje danom kad je ispunio te uslove.

Policijski službenik gubi zvanje prestankom radnog odnosa u Ministarstvu.

Vremenski uslov za sticanje zvanja policijskih službenika

Član 91

Pod određenim vremenom provedenim u prethodnom zvanju, u smislu člana 90 stav 1 tačka 3 ovog zakona, smatra se:

1) sa srednjom stručnom spremom - po tri godine provedene u zvanju policajac, stariji policajac i stariji policajac I klase;

2) sa višom stručnom spremom - po tri godine u zvanju mlađi policijski narednik, policijski narednik, stariji policijski narednik i stariji policijski narednik I klase;

3) sa visokom stručnom spremom - po dvije godine u zvanju mlađi policijski inspektor, policijski inspektor, po tri godine u zvanju samostalni policijski inspektor i viši policijski inspektor, po pet godina u zvanju viši policijski inspektor I klase.

Poseban raspored rada

Član 92

Policijski službenik dužan je da u obavljanju poslova radi po posebnom rasporedu rada koji uključuje:

- rad u smjenama;
- rad subotama, nedjeljama, praznicima i drugim neradnim danima;
- rad noću;
- rad u dvokratnom radnom vremenu;
- pripravnost za rad;
- rad organizovan na poseban način.

Vrste i način dodjele nagrada i priznanja

Član 100

ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA ("Službeni list CG" br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU

Za ostvarene rezultate u obavljanju policijskih poslova policijskim službenicima dodjeljuju se nagrade i priznanja.

Nagrade, u smislu stava 1 ovog člana, su:

- 1) godišnja nagrada;
- 2) prigodna nagrada;
- 3) nagradno odsustvo sa rada u trajanju od pet radnih dana uz naknadu zarade.

Priznanja u smislu stava 1 ovog člana su poklon i zahvalnica.

Izgled zahvalnice, vrste poklona i način i postupak dodjele nagrada i priznanja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Zdravstvena zaštita

Član 101

Primarnu zdravstvenu zaštitu policijskih službenika vrši posebna organizaciona jedinica Ministarstva, u skladu sa zakonom.

U organizacionoj jedinici iz stava 1 ovog člana mogu da se obavljaju poslovi pružanja stručne i tehničke pomoći policijskim službenicima u izvršavanju zadataka i poslova.

Radi ocjene zdravstvenog stanja za utvrđivanje posebne psihofizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u zvanju policijskog službenika i utvrđivanja opšte zdravstvene i psihofizičke sposobnosti policijskog službenika za dalje obavljanje poslova Ministarstvo obrazuje komisiju, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja.

Zdravstvenu zaštitu u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana ostvaruju i druga lica zaposlena u Ministarstvu.

Prava policijskog službenika u slučaju trajnog raspoređivanja

Član 103

Policijskom službeniku koji je trajno raspoređen na rad u drugo mjesto udaljeno više od 50 km od mjesta njegovog prebivališta pripadaju putni i selidbeni troškovi prema priloženom računu i mjesečna naknada za odvojeni život.

Evidencija o imovini policijskih službenika

**ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJI POSLOVIMA ("Službeni list CG"
br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU**

Član 103a

Ministarstvo vodi evidenciju imovine policijskih službenika. Sadržaj, način kontrole imovinskog kartona i zvanje policijskih službenika za koje se vodi evidencija imovine propisuje ministar.

Teže povrede službene dužnosti

Član 106

Pored povreda službene dužnosti utvrđenih propisima o državnim službenicima i namještenicima, teže povrede službene dužnosti su:

- 1) davanje podataka neovlašćenim licima;
- 2) nepravilno ili nenamjensko korišćenje i raspolaganje povjerenim sredstvima;
- 3) preduzimanje ili nepreduzimanje bilo koje radnje kojom se onemogućava ili otežava funkcionisanje službe;
- 4) ponašanje u službi ili van službe suprotno Kodeksu policijske etike;
- 5) iznošenje neistinitih podataka o Ministarstvu;
- 6) odbijanje izvršenja službenog naređenja, neizvršavanje službenog naređenja ili omalovažavanje naređenja neposrednog rukovodioca ili lica koje rukovodi izvršenjem službenog zadatka, izdatog u vršenju ili povodom vršenja policijskih poslova;
- 7) samovoljno napuštanje radnog mjesta;
- 8) samovoljno napuštanje jedinice ili mjesta određenog za pripravnost;
- 9) izdavanje ili izvršavanje naređenja kojim se protivpravno ugrožava bezbjednost lica ili imovine;
- 10) nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera za bezbjednost lica, imovine i povjerenih stvari;
- 11) svaka radnja, odnosno propuštanje radnje kojom se onemogućava, ometa ili otežava izvršavanje službenih zadataka;
- 12) nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera i radnji od strane neposrednog rukovodioca ili odgovornog policijskog službenika u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi sa podnijetom pritužbom ili prigovorom građanina na postupanje policijskog službenika;
- 13) ponašanje koje narušava odnose među službenicima, odnosno namještenicima;

ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA ("Službeni list CG" br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU

14) gubljenje ili oštećenje oružja, tehnike, opreme ili sredstava sa kojima je policijski službenik zadužen ili ih koristi u obavljanju službenih zadataka;

15) nepreduzimanje mjera ili nepružanje pomoći, u okviru svojih službenih obaveza, drugim državnim organima;

16) protivpravno pribavljanje lične ili imovinske koristi za sebe ili drugog u vezi sa službom;

17) bavljenje poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću;

18) izdavanje naređenja čije bi izvršenje predstavljalo krivično djelo;

19) prikrivanje izvršenja teže povrede službenih dužnosti od strane neposrednog rukovodioca;

20) nepostupanje po usmenom ili pisanom zahtjevu policijskog službenika ovlašćenog za vršenje unutrašnje kontrole policije ili onemogućavanje ili ometanje obavljanja poslova unutrašnje kontrole policije;

21) svaki vid korupcije.

Za povrede službene dužnosti iz stava 1 ovog člana mogu se izreći disciplinske mjere:

1) novčana kazna u iznosu od 30% mjesečne zarade isplaćene za mjesec u kojem je počinjena povreda službene dužnosti, za period od jednog do šest mjeseci;

2) nemogućnost sticanja zvanja u trajanju od dvije do četiri godine;

3) prestanak radnog odnosa.

Disciplinske mjere za teže povrede službene dužnosti izriče ministar.

Protiv rješenja o izrečenoj disciplinskoj mjeri iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Privremeno ograničenje vršenja dužnosti

Član 108

Policijskom službeniku će biti privremeno ograničeno vršenje dužnosti:

1) ako je protiv njega pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti, do okončanja disciplinskog postupka;

**ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIH POSLOVIMA ("Službeni list CG"
br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU**

2) ako je zatečen u vršenju teže povrede službene dužnosti za koju je predviđeno izricanje mjere prestanak radnog odnosa, do okončanja disciplinskog postupka;

3) za vrijeme trajanja pritvora;

4) ako je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela sa elementima korupcije ili krivičnog djela učinjenog na radu ili u vezi sa radom, do okončanja krivičnog postupka.

Policijском službeniku može biti privremeno ograničeno vršenje dužnosti i prije nego što je protiv njega pokrenut disciplinski postupak, ukoliko su se stekli uslovi iz stava 1 tačka 4 ovog člana, pri čemu se, u roku od osam dana od dana privremenog udaljenja, mora pokrenuti disciplinski postupak.

Prestanak radnog odnosa po sili zakona

Član 109

Pored slučajeva prestanka radnog odnosa propisanih opštim propisima o državnim službenicima i namještenicima i opštim propisima o radu, policiјском službeniku prestaje radni odnos, ako je:

1) prilikom zapošljavanja ili u toku rada utvrđeno da je dao lažne podatke o ispunjavanju uslova iz člana 85 ovog zakona;

2) pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, osim za krivična djela koja se odnose na bezbjednost javnog saobraćaja, danom dostavljanja pravosnažne presude;

3) izrečeno pet disciplinskih mjera za lakše povrede službene dužnosti u periodu od dvije godine, odnosno dvije disciplinske mjere za teže povrede službene dužnosti u periodu od jedne godine.

Ovlašćenja, prava i dužnosti ovlašćenog službenika

Član 118

Ovlašćeni službenik, osim primjene policiјskih ovlašćenja iz člana 23 ovog zakona, u vršenju unutrašnje kontrole, ovlašćen je i da:

1) ostvari uvid u spise, dokumentaciju i zbirke podataka koje u skladu sa svojim nadležnostima pribavlja, sačinjava ili izdaje Policiја;

**ODREDBE ZAKONA O UNUTRAŠNJIIM POSLOVIMA ("Službeni list CG"
br.44/12 i 36/13) KOJE SE MIJENJAJU**

2) uzme izjave od policijskih službenika, oštećenih lica i građana;

3) zahtijeva od Policije i policijskih službenika dostavljanje drugih podataka i informacija iz njihove nadležnosti koji su potrebni za vršenje unutrašnje kontrole;

4) izvrši uvid u službene prostorije koje Policija koristi u svom radu;

5) zahtijeva ateste i tehničke i druge podatke o tehničkim sredstvima koja koristi Policija kao i dokaze o osposobljenosti policijskih službenika za upotrebu tehničkih i drugih sredstava koja koriste u svom radu.

Policijski službenik je dužan da ovlašćenom službeniku omogućiti vršenje kontrole i da mu pri tom pruži potrebnu stručnu i drugu pomoć.

Prilikom vršenja unutrašnje kontrole, ovlašćeni službenik ne smije uticati na tok pojedinih akcija Policije ili na drugi način ometati rad ili ugroziti povjerljivost policijske akcije.

Policijski službenik može da privremeno, do odluke ministra, ali ne duže od 24 časa, odbije da stavi na uvid dokumentaciju, odnosno onemogućiti pregled prostorija i dostavljanje određenih podataka i informacija, ako postoji opasnost da bi vršenje unutrašnje kontrole Policije onemogućilo ili bitno otežalo primjenu policijskih ovlašćenja propisanih ovim ili drugim zakonom ili izazvalo ugrožavanje života i zdravlja lica koja ih primjenjuju.



Crna Gora


Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI	1. Sloboda kretanja i nastanjivanja
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	24 Pravosuđe, sloboda i bezbjednost	24.10 Slobodno kretanje ljudi [19.10]
Ključni termini - eurovok deskriptori		

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MUP- IU/PZ/14/20
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Interior Affairs	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova	
- Sektor/odsjek	Direktorat za bezbjednosno zaštitne poslove i nadzor	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Doc.dr Miloš Vukčević Tel:020/246-917 e-mail: milos.vukcevic@mup.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Dragana Đurišić mob: 067/189-255 e-mail: dragana.djurisic@mup.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2014-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	24. Pravda, sloboda i bezbjednost , 24.2.2. Zakonodavni okvir, C.2) Borba protiv organizovanog kriminala	
- Rok za donošenje propisa	I kvartal 2014	
- Napomena	Razlog za kašnjenje u donošenju ovog propisa je međuresorsko usklađivanje.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi		

dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda	Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights (ECHR))
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni Izvor prava Savjeta Evrope preveden je na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima je preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima je, posredstvom TAIEX-a, učestvovao Mauricio Vareneze, ekspert iz EK.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
Datum:	Datum: 

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MUP-TU/PZ/14/20		MUP-IU/PZ/14/20		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Interior Affairs		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti